



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 828
fax: +382 20 482 926
www.mpr.gov.me



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 04-313/26-3936/16
Datum: 10.03.2026.godine

PRIMLJENO:	10.03.2026	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	12-3/26-1/2	
VEZA:		
EPA:	899 XXVIII	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Predmet: Dopuna Predloga Zakona o sredstvima za ishranu bilja

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo dopunu za Predlog Zakona o sredstvima za ishranu bilja.

S poštovanjem,



Vladimir Joković,
minister

Dostavljeno: Skupština Crne Gore

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o sredstvima za ishranu bilja sadržan je u odredbama člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o sredstvima za ishranu bilja sadržan je u potrebi usklađivanja i preciziranja odredbi sa novim evropskim propisima nakon 2015. godine.

Dodatno, izvršene su izmjene i dopune na osnovu iskustava u samoj primjeni zakona.

Predloženim Zakonom, obezbijediće se doslednija primjena standarda EU u ovoj oblasti i preciznije se uređuje oblast sredstava za ishranu bilja.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

U cilju dodatne harmonizacije legislative iz oblasti fitosanitarne politike sa legislativom Evropske Zajednice u oblasti sredstava za ishranu bilja, pristupilo se izradi novog zakona.

Potreba harmonizacije novog Zakona o sredstvima za ishranu bilja proizašla je iz potrebe dodatnog usklađivanja postojećeg Zakona o sredstvima za ishranu bilja sa novim EU propisima nakon 2015. godine i to sa Regulativom (EK) br. 2019/1009 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 5. juna 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju proizvoda za ishranu bilja na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredbi (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i drugim implementacionim i delegiranim aktima EU koji uređuju ovu oblast.

Tekst Zakona o sredstvima za ishranu bilja urađen je uz pomoć eksperta iz države članice EU (Slovenija). Napominjeno da ovaj zakon predstavlja jedan od zakona za ispunjavanje mjerila u cilju zatvaranja pregovora u Poglavlju 1 – Slobodan protok roba.

U skladu sa članom 151. Poslovnika Skupštine Crne Gore eophodno je da se Zakon donese po hitnom postupku jer se istim trebaju urediti pitanja i odnosi nastali usled usaglašavanja sa evropskim pravom, a sve u cilju ispunjenja završnog mjerila za zatvaranje Poglavlja 12- Bezbednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, koje je kandidovano za zatvaranje u 2026 godini.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predloženim zakonom nijesu se u principu mijenjala institucionalna rješenja, već su precizirane i detaljima dopunjene odredbe iz potrebe detaljnog usaglašavanja sa novim EU propisima nakon 2015. godine.

U poglavlju I. OSNOVNE ODREDBE, definisani su: predmet, primjena i značenja izraza.

Članom 1 Predlogom Zakona definisan je predmet zakona odnosno uređnje uslova za proizvodnju, stavljanje i/ili isporuku na tržište, razvrstavanje (klasifikacija) u funkcionalne kategorije, karakteristike, označavanje i primjena sredstava za ishranu bilja, kao i druga pitanja od značaja za proizvodnju, stavljanje na tržište i isporuku sredstava za ishranu bilja.

Članom 2 definisana je primjena Zakona na:

- a) nusproizvode životinjskog porijekla ili izvedene proizvode u skladu sa posebnim propisom koji uređuje nusproizvode životinjskog porijekla kada se stavljaју na tržište;
- b) sredstva za zaštitu bilja koja obuhvata posebni propis koji uređuje sredstva za zaštitu bilja.

EU đubriva koja su u skladu sa ovim zakonom mogu se stavljati na tržište Crne Gore i ne smije se ograničavati njihova dostupnost iz razloga koji se odnose na sastav, označavanje ili druge aspekte obuhvaćene ovim zakonom.

Članom 3 propisani su izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu i njihova značenja (npr proizvođač (manufacturer)) je privredno društvo ili preduzetnik koji proizvodi sredstvo za ishranu bilja ili za koga se sredstvo za ishranu bilja dizajnira ili proizvodi i koji to sredstvo stavlja na tržište pod svojim imenom ili žigom. Kroz izraze se u potpunosti i jasno, dalje kroz sve propise iz svih oblasti, ovi izrazi moraju tumačiti i primjenjivati upunom značenju kako je i navedeno);

U poglavlju II. FUNKCIONALNE KATEGORIJE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA definisano je: stavljanje na tržište sredstava za ishranu bilja; uslovi za sredstva za ishranu bilja; funkcionalne kategorije; amonijum-nitratna đubriva visoke koncentracije azota; proizvođač odnosno uvoznik amonijum-nitratnih đubriva visoke koncentracije azota; ispitivanje otpornosti na detonaciju; ograničenja i zabrane.

Članom 4 definisano je stavljanje na tržište sredstava za ishranu bilja u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Članom 5 propisuju se uslovi koje sredstva za ishranu bilja moraju ispunjavati radi njihove proizvodnje, stavljanja na tržište i primjene u Crnoj Gori. Utvrđuje se obaveza da ta sredstva ne smiju predstavljati rizik po zdravlje ljudi, životinja i bilja, opštu bezbjednost i životnu sredinu. Propisuje se da sredstva moraju biti razvrstana u odgovarajuće funkcionalne kategorije, ispunjavati uslove u pogledu sirovinskog sastava, biti propisno označena i upisana u Registar. Takođe se utvrđuje nadležnost Uprave za donošenje smjernica u vezi sa označavanjem i nadzorom tržišta, kao i nadležnost Ministarstva da bliže propiše uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju, zahtjeve u pogledu sirovina i način označavanja sredstava za ishranu bilja.

Članom 6 utvrđuju se funkcionalne kategorije (tipovi) sredstava za ishranu bilja, u koje se ona razvrstavaju prema svojoj namjeni i načinu djelovanja. Propisano je sedam osnovnih kategorija: đubriva, materijali za kalcifikaciju, oplemenjivači zemljišta, uzgojni mediji, inhibitori, biljni biostimulatori i mješavine sredstava za ishranu bilja. Takođe se propisuje nadležnost Ministarstva da bliže uredi detaljne funkcionalne kategorije na nivou potkategorija, kao i zahtjeve i postupak razvrstavanja sredstava u odgovarajuće kategorije.

Članom 7 definišu se amonijum-nitratna đubriva visoke koncentracije azota kao mineralna đubriva koja sadrže najmanje 28% azota u obliku amonijum-nitrata.

Propisuje se obaveza da ova đubriva budu u originalnom pakovanju, kao i da, pored opštih uslova iz zakona, moraju ispunjavati posebne tehničke i hemijske zahtjeve, naročito u pogledu sadržaja nečistoća i drugih materija. Dozvoljeno je prisustvo neorganskih i inertnih materija, pod uslovom da sirovine koje se koriste u proizvodnji ne povećavaju osjetljivost đubriva na toplotu ili detonaciju. Takođe se utvrđuje da se njihov prevoz vrši u skladu sa propisima kojima je uređen prevoz opasnih materija.

Članom 8 propisuje se obaveza proizvođača, odnosno uvoznika amonijum-nitratnih đubriva visoke koncentracije azota da, radi kontrole i obezbjeđivanja sljedivosti proizvoda na tržištu, vodi odgovarajuću evidenciju. Evidencija mora sadržati podatke o nazivu i sjedištu proizvođača odnosno uvoznika, kao i ime odgovornog lica u sjedištu u kojem se proizvode đubriva ili njihove osnovne komponente. Propisano je da se evidencija vodi za vrijeme dok se đubriva nalaze na tržištu, kao i pet godina nakon prestanka njihovog stavljanja na tržište, čime se obezbjeđuje mogućnost naknadne kontrole i praćenja. Takođe se utvrđuje nadležnost Ministarstva da bliže propiše način vođenja evidencije.

Članom 9 propisuje se obaveza proizvođača, odnosno uvoznika amonijum-nitratnih đubriva visoke koncentracije azota da, prije njihovog stavljanja na tržište, obezbijedi dokaz o izvršenom ispitivanju otpornosti na detonaciju. Cilj ove odredbe je jačanje bezbjednosnih mjera i smanjenje rizika od zloupotrebe

ili nezgoda, imajući u vidu specifična svojstva ove vrste đubriva. Takođe se utvrđuje nadležnost Ministarstva da propiše bliže uslove u pogledu karakteristika i graničnih vrijednosti, metode provjere usklađenosti, otpornosti na detonaciju, kao i način skladištenja i rukovanja ovim đubrivima.

Članom 10 propisuje se mogućnost uvođenja ograničenja i zabrana u slučaju kada se, na osnovu naučnih i tehničkih saznanja, utvrdi da određeno sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik po zdravlje ljudi, životinja, bilja ili životnu sredinu, iako ispunjava uslove propisane zakonom. Upravi se daje ovlašćenje da, u takvim slučajevima, naloži jednu ili više mjera, uključujući privremenu ili trajnu zabranu proizvodnje i stavljanja na tržište, kao i propisivanje posebnih uslova za proizvodnju, promet i primjenu tog sredstva. Takođe se utvrđuje nadležnost Ministarstva da propiše način donošenja i sprovođenja navedenih mjera, uz saglasnost organa nadležnih za zaštitu životne sredine i zdravlje, čime se obezbjeđuje međuresorna koordinacija i sveobuhvatna procjena rizika.

U poglavlju III. SUBJEKTI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA - OBAVEZE EKONOMSKIH OPERATERA definisano je: obaveze proizvođača; obaveze ovlašćenog zastupnika; obaveze uvoznika; obaveze distributera; slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere; pakovanje i prepakivanje od strane uvoznika i distributera; identifikacija ekonomskih operatera; notifikacija tijela ovlašćenih za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti.

Članom 11 propisuju se obaveze proizvođača sredstava za ishranu bilja radi obezbjeđivanja njihove usklađenosti sa zakonom prije i nakon stavljanja na tržište. Proizvođač je dužan da obezbijedi da su sredstva dizajnirana i proizvedena u skladu sa zakonom, da izradi tehničku dokumentaciju, sprovede postupak ocjenjivanja usklađenosti, sačini izjavu o usklađenosti i stavi propisanu oznaku. Takođe je obavezan da čuva dokumentaciju najmanje pet godina i da obezbijedi sljedivost proizvoda putem označavanja serije ili drugih identifikacionih podataka. Propisana je obaveza uspostavljanja internih procedura kontrole proizvodnje, praćenja prigovora, ispitivanja uzoraka, kao i vođenja evidencije o neusaglašenim i povučenim proizvodima, uz obavještanje distributera. U slučaju sumnje na neusaglašenost ili rizik, proizvođač je dužan da odmah preduzme korektivne mjere, povuče ili opozove proizvod sa tržišta i bez odlaganja obavijesti upravu o utvrđenim rizicima i preduzetim mjerama. Takođe se propisuje obaveza proizvođača da, na zahtjev Uprave, dostavi svu potrebnu dokumentaciju i saraduje u postupcima otklanjanja rizika, dok Ministarstvo bliže uređuje zajedničke specifikacije u vezi sa zahtjevima iz zakona.

Članom 12 uređuje se institut ovlašćenog zastupnika, kojeg proizvođač može imenovati na osnovu pisanog ovlašćenja radi obavljanja određenih poslova u vezi sa stavljanjem sredstava za ishranu bilja na tržište. Precizira se da se obaveze koje se odnose na dizajn i proizvodnju sredstava, kao i pripremu tehničke dokumentacije, ne mogu prenijeti na ovlašćenog zastupnika, već ostaju odgovornost proizvođača. Proizvođač u pisanom ovlašćenju određuje obim poslova zastupnika, a naročito obavezu čuvanja tehničke dokumentacije u periodu od pet godina, dostavljanja dokumentacije na zahtjev Uprave i saradnje sa nadležnim organima u cilju otklanjanja rizika povezanih sa sredstvima za ishranu bilja.

Članom 13 propisuju se obaveze uvoznika sredstava za ishranu bilja, sa ciljem obezbjeđivanja da se na tržište stavlja isključivo proizvodi koji su usklađeni sa zakonom i podzakonskim propisima. Uvoznik je dužan da, prije stavljanja proizvoda na tržište, provjeri da je proizvođač sproveo postupak ocjenjivanja usklađenosti, izradio tehničku dokumentaciju i ispunio zahtjeve u pogledu označavanja i identifikacije proizvoda. Takođe je obavezan da ne stavlja na tržište proizvod za koji sumnja da nije usklađen, kao i da o eventualnim rizicima bez odlaganja obavijesti proizvođača i nadležne organe. Propisane su i obaveze u pogledu označavanja, navođenja podataka o uvozniku, obezbjeđivanja pravilnih uslova skladištenja i transporta, praćenja prigovora i sprovođenja korektivnih mjera, uključujući povlačenje ili opoziv proizvoda

sa tržišta. Uvoznik je dužan da čuva tehničku dokumentaciju u propisanom roku, da je stavi na raspolaganje nadležnim organima na zahtjev, te da saraduje sa Upravom u svim postupcima radi otklanjanja eventualnih rizika.

Članom 14 propisuju se obaveze distributera sredstava za ishranu bilja, sa ciljem obezbjeđivanja da se na tržištu nalaze isključivo proizvodi koji su usklađeni sa zakonom i podzakonskim propisima. Distributer je dužan da, prije isporuke proizvoda na tržište, provjeri da li su uz sredstvo priložena sva propisana dokumenta i informacije na crnogorskom jeziku, kao i da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve u pogledu označavanja i identifikacije **proizvoda**. Propisuje se zabrana isporuke proizvoda za koji postoji sumnja u usklađenost, kao i obaveza hitnog obavještanja nadležnih organa ukoliko proizvod predstavlja rizik po zdravlje ljudi, životinja ili bilja, bezbjednost ili životnu sredinu. Takođe, distributer je dužan da obezbijedi odgovarajuće uslove skladištenja i transporta, preduzme korektivne mjere, uključujući povlačenje ili opoziv proizvoda, te da saraduje sa Upravom i dostavi potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja usklađenosti i otklanjanja eventualnih rizika.

Članom 15 propisuje se da se uvoznik ili distributer smatra proizvođačem u smislu ovog zakona ukoliko stavlja na tržište sredstvo za ishranu bilja pod svojim nazivom ili žigom, ili ukoliko vrši izmjene na već stavljenom proizvodu koje mogu uticati na njegovu usklađenost sa zakonom. U takvim slučajevima, na uvoznika ili distributera primjenjuju se sve obaveze propisane za proizvođača, čime se obezbjeđuje puna odgovornost za usklađenost proizvoda i sprječava izbjegavanje zakonskih obaveza kroz promjenu identiteta proizvoda ili njegovu modifikaciju.

Članom 16 propisuje se da se uvoznik ili distributer koji samo pakuje ili prepakuje sredstvo za ishranu bilja ne smatra proizvođačem, pod uslovom da tim radnjama ne utiče na usklađenost proizvoda sa zakonom. Istovremeno se utvrđuje obaveza navođenja podataka o subjektu koji je izvršio pakovanje ili prepakivanje, kao i čuvanja originalnih informacija i tehničke dokumentacije radi obezbjeđivanja sljedivosti i kontrole.

Članom 17 propisuje se obaveza identifikacije ekonomskih operatera u lancu snabdijevanja sredstvima za ishranu bilja. Ekonomski operateri dužni su da, na zahtjev fitosanitarne inspekcije, dostave podatke o subjektima od kojih su nabavili proizvode, kao i o subjektima kojima su ih isporučili, čime se obezbjeđuje sljedivost proizvoda na tržištu. Takođe je propisana obaveza čuvanja tih informacija u periodu od pet godina od stavljanja proizvoda na tržište, radi efikasne kontrole i eventualnog preduzimanja mjera.

Članom 18 uređuje se postupak notifikacije tijela ovlašćenih za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti, kao i njihovo prijavljivanje i praćenje, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti. Propisuje se da se EU đubriiva koja su usklađena sa zajedničkim specifikacijama smatraju usaglašenim sa zahtjevima u pogledu razvrstavanja, sastava i označavanja, u obimu u kojem su ti zahtjevi obuhvaćeni zajedničkim specifikacijama. Takođe se utvrđuje da se ispitivanja sprovedena u skladu sa tim specifikacijama smatraju pouzdanim i ponovljivim, dok Ministarstvo bliže propisuje procedure za ocjenjivanje usklađenosti.

U poglavlju IV. PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA definisani su: Registar proizvođača sredstava za ishranu bilja; Pakovanje ili prepakivanje.

Članom 19 uređuje se uspostavljanje i vođenje Registra proizvođača sredstava za ishranu bilja, kao uslova za zakonito obavljanje proizvodnje. Propisano je da proizvođač može biti privredno društvo ili preduzetnik upisan u Registar proizvođača, pod uslovom da ispunjava propisane zahtjeve u pogledu kadra, opreme i zaštite životne sredine. Ispunjenost tih uslova utvrđuje Uprava, dok o žalbama odlučuje Ministarstvo. Podaci iz Registra su javni. Takođe se propisuje obaveza proizvođača da vrši kontrolu svake proizvodne šarže prije stavljanja na tržište, vodi evidenciju o izvršenim kontrolama i polugodišnje dostavlja Upravi

informacije o proizvodnji. Ministarstvo bliže propisuje uslove za upis, sadržaj i način vođenja Registra, kao i vođenje evidencija i dostavljanje podataka.

Članom 20 pravi se razlika između pakovanja ili prepakivanja koje podrazumijeva izmjenu karakteristika sredstva za ishranu bilja i onog koje ne utiče na njegova svojstva. Propisano je da se subjekt koji pakovanjem, prepakivanjem ili modifikacijom mijenja karakteristike proizvoda smatra proizvođačem u smislu zakona. Sa druge strane, uvoznik ili distributer koji vrši pakovanje ili prepakivanje bez promjene karakteristika proizvoda ne smatra se proizvođačem. Takođe je utvrđeno da uvoznik ili distributer takve radnje mogu vršiti isključivo uz saglasnost proizvođača, čime se obezbjeđuje kontrola i očuvanje usklađenosti proizvoda.

U poglavlju V. KARAKTERISTIKE, OZNAČAVANJE I STAVLJANJE I ISPORUKA NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA definisani; su: karakteristike sredstava za ishranu bilja; označavanje; ispitivanje sredstava za ishranu bilja; registar sredstava za ishranu bilja; sredstava za ishranu bilja koja se ne upisuju u registar; naučno-istraživačke svrhe; knjiga evidencije; načela dobre poljoprivredne prakse i komisija za sredstava za ishranu bilja; rješenje o registraciji za stavljanje u na tržište sredstava za ishranu bilja; ispunjenost uslova; registar distributera na veliko; registar distributera na malo; isporuka sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju.

Članom 21 propisuju se osnovne karakteristike koje sredstva za ishranu bilja moraju ispunjavati da bi bila smatrana odgovarajućim i mogla biti stavljen na tržište.

Utvrđuje se da sredstva moraju imati propisani sadržaj hraniva, odgovarajuća hemijska, fizička i druga svojstva, te da ne smiju sadržati kontaminante i patogene iznad propisanih graničnih vrijednosti. Takođe se propisuje da se proizvode od dozvoljenih kategorija sirovina i da su dozvoljena samo propisana odstupanja u pogledu deklariranih vrijednosti, uz zabranu prekoračenja minimalnih i maksimalnih granica i zloupotrebe dozvoljenih tolerancija. Predviđeno je da se na tržište mogu stavljeti samo propisno označena sredstva koja, uz pravilnu upotrebu, ne ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja, bilja i životnu sredinu. Takođe se definišu „EU sredstva za ishranu bilja“ kao proizvodi usklađeni sa pravilima tržišta Evropske unije, dok Ministarstvo bliže propisuje zahtjeve u pogledu kvaliteta, sirovina, graničnih vrijednosti i dozvoljenih odstupanja.

Članom 22 uređuju se pravila označavanja, deklarisanja i etiketiranja sredstava za ishranu bilja, kao jedan od ključnih uslova za njihovo stavljanje na tržište. Propisano je da sredstva moraju biti jasno i pravilno označena, da podaci na oznaci moraju odgovarati stvarnim karakteristikama proizvoda, te da označavanje vrši proizvođač ili uvoznik. Detaljno su navedeni obavezni elementi deklaracije, uključujući podatke o proizvođaču, trgovačkom nazivu, funkcionalnoj kategoriji, sastavu, sadržaju hraniva, neto količini, kao i uputstvima za upotrebu, rukovanje i skladištenje. Posebno se uređuju uslovi označavanja proizvoda u originalnom pakovanju i u rasutom stanju, zahtjevi u pogledu ambalaže i plombi, kao i obaveza da oznake budu jasne, čitljive, na crnogorskom jeziku i trajne. Propisuje se i odgovornost proizvođača, uvoznika i distributera za štetu nastalu usljed netačnih ili nepotpunih podataka. Ministarstvo bliže propisuje sadržaj i način označavanja i pakovanja sredstava za ishranu bilja.

Članom 23 uređuje se ispitivanje sredstava za ishranu bilja i sirovina za njihovu proizvodnju radi utvrđivanja njihovih hemijskih, fizičkih i bioloških svojstava. Propisano je da ispitivanja mogu obavljati isključivo akreditovane laboratorije, odnosno ovlašćene ustanove koje raspolažu akreditovanom laboratorijom, čime se obezbjeđuje stručnost i pouzdanost rezultata. Takođe se utvrđuje da se ispitivanje radi produženja roka upotrebe vrši u akreditovanoj laboratoriji, dok Ministarstvo bliže propisuje metode ispitivanja i način uzorkovanja, radi obezbjeđivanja jedinstvene i standardizovane prakse.

Članom 24 uređuje se obaveza registracije sredstava za ishranu bilja kao uslov za njihovo stavljanje na tržište u Crnoj Gori. Propisano je da se sredstva mogu stavljeti na tržište samo ako imaju odobrenje, odnosno rješenje o registraciji i ako su upisana u Registar, koji vodi Uprava. Postupak upisa pokreće se na zahtjev proizvođača ili uvoznika, uz dostavljanje propisane dokumentacije, uključujući deklaraciju i uputstvo za upotrebu na crnogorskom jeziku. Ispunjenost uslova utvrđuje Uprava rješenjem, a podaci iz

Registra su javni. Sredstva upisana u Registar objavljuju se na posebnoj Listi u „Službenom listu Crne Gore“. Ministarstvo bliže propisuje uslove, sadržaj i način vođenja Registra i Liste.

Članom 25 propisuju se izuzeci od obaveze upisa sredstava za ishranu bilja u Registar.

Predviđeno je da se u Registar ne upisuju sredstva namijenjena izvozu, sredstva proizvedena prema zahtjevu inostranog kupca, sredstva za naučno-istraživačke svrhe, kao ni određene količine proizvoda iz probne proizvodnje ili ostatka od izvoza koji se privremeno stavljaju na tržište Crne Gore. Za sredstva iz probne proizvodnje ili ostatka od izvoza propisano je da se mogu staviti na tržište isključivo na osnovu odobrenja Uprave, uz podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije. Ta sredstva moraju ispunjavati osnovne uslove kvaliteta i bezbjednosti i biti jasno označena u skladu sa proizvođačkom specifikacijom. Ministarstvo bliže propisuje sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju.

Članom 26 uređuje se mogućnost uvoza i upotrebe sredstava za ishranu bilja u naučno-istraživačke svrhe, i to i u slučaju kada ta sredstva ne ispunjavaju propisane uslove za stavljanje na tržište. Predviđeno je da registrovane naučno-istraživačke ustanove mogu, na osnovu odobrenja Uprave, uvoziti i koristiti uzorke takvih sredstava isključivo za potrebe istraživanja. Propisan je sadržaj zahtjeva za dobijanje odobrenja, dok Uprava izdaje rješenje i vodi evidenciju o izdatim odobrenjima. Ministarstvo bliže propisuje uslove i sadržaj zahtjeva, čime se obezbjeđuje kontrolisan i transparentan okvir za sprovođenje istraživanja.

Članom 27 propisuje se obaveza proizvođača i uvoznika da vode knjigu evidencije o sredstvima za ishranu bilja koja su stavili ili isporučili na tržište. Utvrđuje se obaveza godišnjeg dostavljanja podataka Upravi, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, radi praćenja prometa i obezbjeđivanja kontrole tržišta. Propisan je sadržaj knjige evidencije, koji obuhvata osnovne podatke o subjektu, rješenju o upisu u registar, vrsti i količini proizvoda, kao i načinu stavljanja na tržište. Ministarstvo bliže propisuje obrazac i način vođenja evidencije, kao i način dostavljanja podataka.

Članom 28 propisuje se obaveza primjene sredstava za ishranu bilja u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse, koja podrazumijevaju njihovu upotrebu u skladu sa potrebama bilja, svojstvima zemljišta, klimatskim uslovima i načinom sjetve i sadnje. Radi stručnog praćenja ove oblasti obrazuje se Komisija za sredstva za ishranu bilja, koju imenuje Ministarstvo, a čine je naučnici i stručnjaci iz relevantnih oblasti. Komisija daje stručna mišljenja, učestvuje u postupku registracije i predlaže mjere u oblasti primjene sredstava za ishranu bilja. Takođe se uređuje obaveza evidentiranja i neškodljivog uklanjanja sredstava i sirovina kojima je istekao rok upotrebe, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine. Ministarstvo propisuje načela dobre poljoprivredne prakse i detaljna uputstva, dok Uprava donosi smjernice za uklanjanje sredstava i sirovina.

Članom 29 propisuje se obaveza pribavljanja rješenja o registraciji kao uslova za stavljanje sredstava za ishranu bilja na tržište Crne Gore. Proizvođač ili uvoznik dužan je da, prije stavljanja proizvoda na tržište, podnese zahtjev Upravi i dostavi propisane podatke o subjektu i odgovornom licu, kao i dokumentaciju koja se odnosi na funkcionalnu kategoriju, karakteristike proizvoda, eventualnu registraciju u zemlji porijekla, te deklaraciju i uputstvo za upotrebu na crnogorskom jeziku. Takođe je propisano da se za izdavanje rješenja plaća naknada u visini stvarnih troškova postupka, koju utvrđuje Vlada, čime se uređuje finansijski aspekt postupka registracije.

Članom 30 uređuje se rok važenja rješenja o registraciji za stavljanje sredstava za ishranu bilja na tržište. Propisano je da Uprava, nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova, izdaje odobrenje na period od 10 godina, uz mogućnost određivanja kraćeg roka u zavisnosti od karakteristika pojedinog sredstva. Po isteku roka važenja predviđeno je ponovno ispitivanje radi obnove odobrenja. Takođe se omogućava da se neutrošene količine proizvoda, kojima nije istekao rok upotrebe, mogu isporučivati na tržište još šest mjeseci nakon isteka odobrenja, čime se obezbjeđuje pravna sigurnost i izbjegava nepotrebna šteta.

Članom 31 uređuje se upis i rad distributera sredstava za ishranu bilja na veliko. Propisano je da isporuku na veliko može obavljati samo privredno društvo ili preduzetnik upisan u Registar distributera na veliko, koji ispunjava uslove u pogledu stručnog kadra, odgovarajućeg skladišnog prostora i očuvanja originalnog sastava sredstava za ishranu bilja. Registar vodi Uprava, a podaci iz registra su javni. Predviđeno je da distributer na veliko može isporučivati sredstva isključivo licima upisanim u Registar distributera na malo, čime se obezbjeđuje kontrolisan lanac prometa. Ministarstvo bliže propisuje uslove za skladištenje i rukovanje, kao i sadržaj i način vođenja Registra i podnošenja zahtjeva.

Članom 32 uređuju se uslovi za obavljanje prometa sredstava za ishranu bilja na malo. Propisano je da isporuku na malo može vršiti privredno društvo ili preduzetnik upisan u Registar distributera na malo, koji ispunjava uslove u pogledu stručnog kadra i odgovarajućeg prostora za smještaj i prodaju sredstava, uz obezbjeđivanje pravilnog čuvanja i bezbjednog rukovanja. Posebno je uređena mogućnost prodaje malih pakovanja u prodajnim objektima poput cvjećara, pod uslovom upisa u evidenciju kod Uprave i obezbjeđivanja odgovornog lica sa odgovarajućim nivoom kvalifikacije. Registar vodi Uprava, podaci su javni, a Ministarstvo bliže propisuje uslove za prodajna mjesta, način čuvanja i rukovanja, kao i sadržaj i način vođenja Registra.

Članom 33 uređuje se isporuka sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju. Propisano je da se isporuka u rasutom stanju, osim amonijum-nitrata visoke koncentracije azota, može vršiti isključivo između proizvođača ili uvoznika i primarnog poljoprivrednog proizvođača kao krajnjeg korisnika, i to uz odobrenje Uprave. Na ovaj način se ograničava promet rinfuznih proizvoda radi obezbjeđivanja kontrole, sljedivosti i bezbjedne upotrebe sredstava za ishranu bilja.

U poglavlju VI. UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA definisani su: registar uvoznika, prvo stavljanje na tržište, uvoz sirovina za proizvodnju sredstava za ishranu bilja, izuzetak za uzorkovanje, uvoz sredstava za ishranu bilja i sirovina, najava pošiljke, fizički pregled pošiljke sredstva za ishranu bilja pri uvozu, baza podataka o sredstvima za ishranu bilja, takse i naknade;

Članom 34 uređuju se uslovi za obavljanje uvoza i stavljanja na tržište sredstava za ishranu bilja. Propisano je da uvoz može obavljati samo privredno društvo ili preduzetnik upisan u Registar uvoznika, koji ispunjava uslove u pogledu stručnog kadra, odgovarajućeg carinskog skladišta i očuvanja originalnog sastava sredstava za ishranu bilja. Registar vodi Uprava, a podaci su javni. Uvoznik je dužan da uvezena i registrovana sredstva isporučuje isključivo distributerima upisanim u Registar distributera na veliko, čime se obezbjeđuje kontrolisan lanac prometa. Ministarstvo bliže propisuje uslove za skladištenje i rukovanje, kao i sadržaj i način vođenja Registra i podnošenja zahtjeva.

Članom 35 propisuje se obaveza pribavljanja rješenja o registraciji prije prvog stavljanja sredstava za ishranu bilja na tržište Crne Gore.

Članom 36 propisano je da se uvoz sirovina može vršiti isključivo za potrebe proizvodnje sredstava koja su upisana u Registar, kao i za proizvodnju po zahtjevu inostranog kupca, u skladu sa zakonom. Takođe se utvrđuje da uvoz sirovina mogu vršiti samo proizvođači upisani u Registar proizvođača, čime se obezbjeđuje kontrola porijekla i namjene sirovina i sprječava njihova zloupotreba.

Članom 37 propisuje se izuzetak od obaveze uzorkovanja i kontrole karakteristika za određene sirovine koje se koriste u proizvodnji sredstava za ishranu bilja.

Članom 38 uređuju se uslovi za uvoz sredstava za ishranu bilja i sirovina, u cilju obezbjeđivanja efikasnog nadzora i kontrole. Propisano je da se uvoz može obavljati isključivo preko graničnih prelaza na kojima je uspostavljen carinski i fitosanitarni inspeksijski nadzor. Carinski postupak ne može započeti prije obavljanja fitosanitarnog pregleda, osim u slučaju tranzita i carinskog skladištenja. Ukoliko pošiljka pristigne na prelaz bez organizovane fitosanitarne inspekcije, carinski organ je dužan da je uputi na najbliži odgovarajući prelaz. Ministarstvo određuje listu graničnih prelaza preko kojih je dozvoljen uvoz, čime se obezbjeđuje kontrolisan i bezbjedan promet.

Članom 39 propisuje se obaveza blagovremene najave pošiljke sredstava za ishranu bilja ili sirovina prilikom uvoza, kao i sprovođenje fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu. Utvrđuje se da pošiljke podliježu pregledu radi provjere njihove usklađenosti, pri čemu pregled može obuhvatiti kontrolu dokumentacije, identifikacioni pregled i fizički pregled, uključujući uzorkovanje i analizu. Uvoznik ili carinski zastupnik dužan je da podnese prijavu i zahtjev za pregled, omogućiti sprovođenje pregleda i postupi po mjerama koje naloži fitosanitarni inspektor. Ministarstvo propisuje obrasce za prijavu i zahtjev, dok Vlada utvrđuje visinu naknade za vršenje pregleda.

Članom 40 detaljno se uređuje postupak fizičkog pregleda pošiljke sredstava za ishranu bilja pri uvozu. Propisano je da fitosanitarni inspektor, po potrebi ili u slučaju sumnje u usklađenost, uzima uzorke radi laboratorijske provjere karakteristika proizvoda. Pošiljka se nakon pregleda dokumentacije upućuje u

carinsko skladište, gdje se vrši identifikacioni i fizički pregled, uključujući uzorkovanje. Uzeti uzorci se, o trošku uvoznika, dostavljaju akreditovanoj laboratoriji radi provjere usklađenosti sa propisanim zahtjevima. Carinski postupak ne može biti okončan prije završetka fitosanitarnog pregleda. U zavisnosti od rezultata pregleda i laboratorijskih analiza, fitosanitarni inspektor rješenjem odobrava uvoz ili zabranjuje uvoz i nalaže vraćanje pošiljke ili preduzimanje druge odgovarajuće mjere. Ministarstvo bliže propisuje način pregleda, uzorkovanja i postupak kontrole.

Članom 41 propisuje se uspostavljanje baze podataka o sredstvima za ishranu bilja, radi sistematičnog praćenja proizvodnje, prometa, uvoza i primjene, kao i planiranja i analize efekata mjera propisanih zakonom. U bazu podataka unose se relevantni podaci o proizvodnji, distribuciji, uvozu i tipovima sredstava, čime se obezbjeđuje sveobuhvatna evidencija i kontrola tržišta. Predviđeno je da se podaci, uz odobrenje Uprave, mogu koristiti u naučno-istraživačke svrhe i za izradu studija. Takođe se propisuje uspostavljanje informacionog sistema radi efikasnijeg praćenja i upravljanja podacima, dok Ministarstvo bliže uređuje sadržaj i način vođenja baze i uspostavljanja informacionog sistema.

Članom 42 uređuje se finansiranje monitoringa i administrativne takse u oblasti sredstava za ishranu bilja. Propisano je da se sredstva za sprovođenje monitoringa obezbjeđuju iz Budžeta Crne Gore, dok proizvođači, distributeri i uvoznici plaćaju administrativne takse za postupke klasifikacije, upisa i izmjene podataka u registrima, kao i za preglede i uzorkovanja u postupku kontrole. Takođe je utvrđena obaveza plaćanja taksi za izdavanje rješenja u postupcima upisa, brisanja iz registara, stavljanja u promet u ograničenoj količini, uvoza za potrebe ogleda i uvoza pošiljki. Sredstva ostvarena po ovom osnovu prihod su Budžeta Crne Gore i uplaćuju se na odgovarajući račun javnih prihoda.

U poglavlju VII. INSPEKCIJSKI NADZOR definisan je nadzor, ovlašćenja fitosanitarnog inspektora, upravne mjere i radnje, postupanje u slučaju utvrđene neusaglašenosti, usklađena sredstva za ishranu bilja koja predstavljaju rizik, formalna neusklađenost

Članom 43 propisuje se nadležnost za vršenje inspekcijuskog nadzora nad primjenom ovog zakona. Utvrđuje se da nadzor sprovodi Uprava preko fitosanitarnih inspektora, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje nadzor nad tržištem i usaglašenost proizvoda, čime se obezbjeđuje zakonita i efikasna kontrola primjene zakona.

Članom 44 propisano je da inspektor vrši kontrolu ispunjenosti uslova za upis u registre, vođenja propisanih evidencija, kao i uslova za proizvodnju, stavljanje i isporuku na tržište i upotrebu sredstava za ishranu bilja. Takođe, nadzor obuhvata kontrolu pravilnog označavanja proizvoda, kao i zakonitost proizvodnje i prometa sredstava za ishranu bilja i sirovina za njihovu proizvodnju, čime se obezbjeđuje sveobuhvatna kontrola tržišta i zaštita zdravlja i životne sredine.

Članom 45 propisuju se posebne upravne mjere i radnje koje fitosanitarni inspektor preduzima u slučaju utvrđenih nepravilnosti, pored mjera predviđenih opštim propisima o inspekcijuskom nadzoru. Predviđena je mogućnost zabrane proizvodnje, stavljanja i isporuke na tržište sredstava za ishranu bilja koja nijesu upisana u Registar ili za koja nije pribavljeno propisano odobrenje, kao i zabrana upotrebe oznake „CE“ ukoliko nijesu ispunjeni uslovi za njeno korišćenje. Inspektor može zabraniti promet sredstava čije karakteristike ne odgovaraju deklaraciji, zabraniti obavljanje djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti, zabraniti uvoz i naložiti vraćanje pošiljke, kao i oduzeti i uništiti sredstva koja se proizvode ili stavljaju na tržište suprotno zakonu. Na ovaj način obezbjeđuje se efikasna zaštita tržišta, zdravlja ljudi, bilja i životne sredine.

Članom 46 uređuje se postupanje nadležnih organa u slučaju sumnje ili utvrđene neusaglašenosti sredstava za ishranu bilja sa propisanim zahtjevima. Propisano je da fitosanitarna inspekcija, kada postoji osnovana sumnja na rizik, vrši provjeru usklađenosti, uz obavezu saradnje ekonomskih operatera. Ukoliko se utvrdi neusaglašenost, inspektor nalaže preduzimanje korektivnih mjera u primjerenom roku, uključujući usklađivanje proizvoda, njegovo povlačenje ili opoziv sa tržišta. Ako se mjere ne sprovedu, inspekcija može preduzeti privremene zabrane ili ograničenja, dok se o preduzetim radnjama obavještava Uprava radi daljeg postupanja i notifikacije drugim državama, ukoliko neusaglašenost može imati šire posljedice. Članom se takođe propisuje sadržaj informacija o utvrđenoj neusaglašenosti, uključujući podatke o porijeklu

proizvoda, vrsti rizika i preduzetim mjerama, kao i razloge neusaglašenosti, čime se obezbjeđuje transparentnost i efikasno upravljanje rizicima.

Članom 47 uređuje se postupanje u situaciji kada sredstvo za ishranu bilja, iako formalno usklađeno sa zakonom, ipak predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja, bilja ili životnu sredinu. U takvom slučaju fitosanitarna inspekcija nalaže relevantnom ekonomskom operateru da, u razumnom roku i srazmjerno prirodi rizika, preduzme odgovarajuće mjere radi otklanjanja rizika, uključujući povlačenje ili opoziv proizvoda sa tržišta. Ekonomski operater je dužan da sprovede korektivne mjere za proizvode koje je isporučio na tržište Crne Gore. O preduzetim mjerama Uprava obavještava druge države, uz dostavljanje podataka o identitetu proizvoda, porijeklu, lancu snabdijevanja, vrsti rizika i trajanju mjera, čime se obezbjeđuje pravovremena međunarodna saradnja i upravljanje rizikom.

Članom 48 uređuje se postupanje u slučaju formalne neusklađenosti sredstava za ishranu bilja, odnosno kada su utvrđeni administrativni ili proceduralni nedostaci. Propisano je da fitosanitarna inspekcija nalaže otklanjanje nepravilnosti u slučajevima kao što su nepravilno označavanje, neispravna ili nedostajuća izjava o usklađenosti, nepotpuna tehnička dokumentacija ili neispunjavanje drugih administrativnih zahtjeva. Ukoliko se formalna neusklađenost ne otkloni u ostavljenom roku, inspekcija može naložiti mjere ograničenja ili zabrane isporuke na tržište, kao i povlačenje ili opoziv sredstva za ishranu bilja, čime se obezbjeđuje dosljedna primjena zakona.

U Poglavlju VIII. KAZNENE ODREDBE definisane su kazne.

Članom 49 propisuju se prekršajne odredbe za povrede zakona u vezi sa proizvodnjom, uvozom, registracijom, označavanjem i prometom sredstava za ishranu bilja. Utvrđene su novčane kazne za pravna lica koja proizvode ili stavljaju na tržište sredstva suprotno propisanim uslovima, bez registracije ili odobrenja, bez upisa u odgovarajuće registre, ili koja postupaju suprotno načelima dobre poljoprivredne prakse. Posebno su obuhvaćene povrede u vezi sa uvozom, prometom na veliko i malo, kao i prometom u rasutom stanju. Kazne su predviđene i za odgovorna lica u pravnom licu, fizička lica i preduzetnike, srazmjerno njihovom statusu. Pored novčanih kazni, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog do šest mjeseci. Na ovaj način obezbjeđuje se efikasan mehanizam sankcionisanja i preventivnog djelovanja u cilju zaštite tržišta, zdravlja i životne sredine.

Članom 50 propisuju se prekršajne kazne za povrede posebnih obaveza u vezi sa proizvodnjom, označavanjem, kontrolom kvaliteta, skladištenjem i prometom sredstava za ishranu bilja. Novčane kazne predviđene su za pravna lica koja, između ostalog, ne vode propisane evidencije, ne obezbijede ispitivanje otpornosti na detonaciju za amonijum-nitratna đubriva, ne vrše kontrolu svake proizvodne šarže, ne postupaju u skladu sa pravilima označavanja i pakovanja ili ne dostavljaju propisane informacije Upravi. Takođe su sankcionisane nepravilnosti u vezi sa prometom sredstava kojima je isteklo odobrenje, nepropisno skladištenje, kao i uništavanje sredstava suprotno propisima o zaštiti životne sredine. Kazne su propisane i za odgovorna lica u pravnom licu, fizička lica i preduzetnike, čime se obezbjeđuje individualna i korporativna odgovornost za poštovanje zakona.

U Poglavlju IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE definisani su podzakonski akti i prelazne i završne odredbe.

Članom 51 uređuje se donošenje podzakonskih akata neophodnih za sprovođenje ovog zakona. Propisano je da će se podzakonski akti donijeti u roku od godinu dana od stupanja zakona na snagu, čime se obezbjeđuje pravovremeno usklađivanje podzakonskog okvira sa novim rješenjima. Takođe je predviđeno da se, do donošenja novih podzakonskih akata, primjenjuju postojeći podzakonski akti donijeti na osnovu ranijeg zakona, ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom, čime se obezbjeđuje kontinuitet primjene propisa i pravna sigurnost.

Članom 52 uređuje se prelazni režim za naučno-istraživačke ustanove koje su bile ovlašćene za ispitivanje sredstava za ishranu bilja prije stupanja na snagu ovog zakona. Propisano je da te ustanove mogu nastaviti sa obavljanjem ispitivanja do 1. januara 2027. godine, čime se obezbjeđuje kontinuitet rada i dovoljno vremena za usklađivanje sa novim zakonskim zahtjevima.

Članom 53 propisuje se obaveza usklađivanja poslovanja ekonomskih operatera sa odredbama ovog zakona. Utvrđeno je da su proizvođači, uvoznici i drugi subjekti koji se bave stavljanjem i isporukom sredstava za ishranu bilja na tržište dužni da svoje poslovanje usklade u roku od godinu dana od dana stupanja zakona na snagu, čime se obezbjeđuje prelazni period za prilagođavanje novim propisanim uslovima.

Članom 54 uređuje se prelazno pitanje registracije sredstava za ishranu bilja koja su bila registrovana prema ranijem zakonu. Propisano je da će ta sredstva biti upisana u Registar u skladu sa odredbama ovog zakona, čime se obezbjeđuje kontinuitet njihovog pravnog statusa i usklađivanje sa novim regulatornim okvirom.

Članom 55 propisuje se prestanak važenja dosadašnjeg Zakona o sredstvima za ishranu bilja. Utvrđeno je da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi prethodni zakon, čime se obezbjeđuje jedinstven i usklađen pravni okvir za oblast sredstava za ishranu bilja.

Stupanje na snagu

Članom 56 propisuje se dan stupanja na snagu zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 151. Poslovnika Skupštine Crne Gore neophodno je da se Zakon donese po hitnom postupku jer se istim trebaju urediti pitanja i odnosi nastali usled usaglašavanja sa evropskim pravom, a sve u cilju ispunjenja završnog mjerila za zatvaranje Poglavlja 12- Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, koje je kandidovano za zatvaranje u 2026 godini.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

**IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O
NACRTU ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA**

**Vrijeme trajanja javne rasprave: od 07. oktobra 2025. godine do 03. novembra 2025. godine
Okrugli sto: 04. novembar 2025. godine**

Javna rasprava u navedenom roku sprovedena je na način da je zainteresovanoj javnosti omogućeno dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u elektronskom i pisanom obliku.

Saglasno Uredbi, Ministarstvo je dana 07.10.2025. godine objavilo poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o sredstvima za ishranu bilja koja je trajala 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sredstvima za ishranu bilja (<https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-na-javnu-raspravu-o-zakonu-o-sredstvima-za-ishranu-bilja>).

Takođe, Nacrt zakona o sredstvima za ishranu bilja bio je predmet javne rasprave organizovanjem okruglog stola na dan 04. novembar 2025. godine, kada je i zakazan je Okrugli sto u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Na osnovu odluke o sprovođenju javne rasprave u vezi sa Nacrtom Zakona o sredstvima za ishranu bilja 04. novembra 2025. godine održan je u okviru javne rasprave okrugli sto u prostorijama Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove.

Lica određena za vođenje javne rasprave: Milka Petrušić, načelnik Odsjeka za registraciju i promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja.

Na javnu raspravu nije pristupio nijedan zainteresovani učesnik, te tokom vremena predviđenog za diskusiju nije bilo prijavljenih pitanja, komentara niti primjedbi.

U okviru 20 dana ove javne rasprave nijesu dostavljene sugestije, prijedlozi ili primjedbe na Nacrt Zakona o sredstvima za ishranu bilja, u elektronskom i pisanom obliku.

Shodno tome, konstatuje se da u okviru ove javne rasprave nisu dostavljene sugestije, prijedlozi ili primjedbe na Nacrt Zakona o sredstvima za ishranu bilja.

Prilikom izrade nacrtu zakona učestvovali su svi predstavnici komisije za izradu zakona iz relevantnih institucija koji su direktno prilikom izrade zakona dali svoje viđenje predloženih zakonskih odredbi i sugestije za poboljšanje zakonskih rješenja, uz učešće predstavnika predlagača.



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Broj: 05-040/26-363/2

18. februara 2026. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Gospodinu Vladimiru Jokoviću, ministru

Veza: Broj: 04-313/26-3926/1 od 18. februara 2026. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja**

Poštovani gospodine Jokoviću,

Na **PREDLOG ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 18. februara 2026. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

Ukazujemo da u odnosu na Predlog zakona treba pribaviti sljedeća mišljenja, i to u vezi odredaba:

- člana 42 kojim se uređuju takse i naknade, mišljenje Ministarstva finansija;
- čl. 43 do 48 kojima se uređuje nadzor, mišljenje Ministarstva javne uprave;
- čl. 49 i 50 kojima se uređuju kazene odredbe, mišljenje Ministarstva pravde, kao nadležnih organa.

V.D. SEKRETARA
Nikola Marković





Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primijeno: 26-02-2026				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-313/26		3936/8		

Adresa: Karadorđeva bb
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 814
fax: +382 20 224 138
www.gsv.gov.me

Broj: 02-011/26-272/2

24. februar 2026.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Gospodin Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja

Uvaženi gospodine Jokoviću,

Dopisom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 04-313/26-3936/6 od 19.02.2026, dostavljen je *Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja*, sa popunjenim SPSS obrascem. Uvidom u predmetni dokument, konstatujemo da s aspekta nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade, **nemamo primjedbi** na Predlog zakona.

S poštovanjem,

GENERALNI SEKRETAR

mr Dragoljub Nikolić



Crna Gora
UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU
I FITOSANITARNE POSLOVE

Primijeno: 27. 02. 2026				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
004-309/26		957/2		



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/26-1672/3

27. februar 2026. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
G-din Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja

Veza: Vaš akt broj: 04-313/26-3936/3 od 19. februara 2026. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o sredstvima za ishranu bilja, koji je dostavljen aktom broj 04-313/26-3936/3 od 19. februara 2026. godine, zaprimljen u ovom ministarstvu 20. februara 2026. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da u okviru nadležnosti ovog ministarstva, koje se odnose na uređenje postupka pred sudovima, kao i u pogledu odredaba Predloga zakona koje regulišu pitanje sankcija i prekršajnog postupka nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona, budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima predlagača sugestije Ministarstva pravde uvrštene u inovirani tekst Predloga zakona o sredstvima za ishranu bilja dostavljenog dana 27. februara 2026. godine.



S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Božović

Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Br: 01-040/26-806/2

27. 02. 2026. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: akt broj: 01-040/26-806 od 20.02.2026. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Vašeg akta, broj 04-313/26-3936/5 od 20.02.2026. godine, kojim dostavljate na mišljenje Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja, ukazujemo sljedeće:

Članom 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni list RCG", broj 39/03 i "Službeni list CG", br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15, 52/16 i 84/24) propisano je da se inspekcijski nadzor, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom, vrše organi državne uprave, odnosno organi uprave nadležni za određene upravne oblasti, određeni propisom kojim se uređuje organizacija i način rada državne uprave, preko nadležnih inspekcija, odnosno inspektora ili ovlašćenih lica.

Imajući u vidu navedenu odredbu, mišljenja smo da je potrebno u članu 43 Predloga zakona, pored odredbe da se inspekcijski nadzor vrši u skladu sa posebnim zakonom koji uređuje nadzor nad tržištem i usaglašenost proizvoda, definisati i da se inspekcijski nadzor vrši i u skladu sa odredbama zakona o inspekcijskom nadzoru.

Takođe, u skladu sa članom 52 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br.78/18, 70/21 i 52/22), a na osnovu dostavljenog Izvještaja o sprovedenoj javnoj raspravi, utvrđeno je da je u pripremi Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovelo postupak javne rasprave.



S poštovanjem,
MINISTAR
mr Marash Dukaj

Dostavljeno: - naslovu
- arhivi
- a/a

Kontakt osoba: Neđeljko Vuk
Samostalni savjetnik II
tel: 068 863 934, e-mail: nedjeljko.vuk@mju.gov.me

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja
1. Definisanje problema <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<ul style="list-style-type: none"> - Predloženim aktom izvršice se dodatno usaglašavanje važećeg zakona koje je sadržano u potrebi usklađivanja i preciziranja odredbi sa novim evropskim propisima nakon 2015. godine kao i radi otklanjanja uočenih nedostataka tokom godina implementacije. Takođe, ukazala se potreba jasnog definisanja određenog broja pojmova, odnosno izvršeno je usklađivanje definicija sa novousvojenom legislativom EU u oblasti sredstava za ishranu bilja. Novousvojena EU legislativa je unijela i određene „novine“ vezane stvaranje pravnog osnova za prenošenje pojedinih dijelova EU legislative. Usaglašavanje je vršeno sa Regulativom (EK) br. 2019/1009 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 5. juna 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju proizvoda za ishranu bilja na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredbi (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003, a usvojena je nakon usvajanja Zakona o sredstvima za ishranu bilja. - Bez postojanja ovog akta bila bi otežan odnosno skoro nemoguć promet sredstvima za ishranu bilja. Takođe, uvode se mjere koje doprinijeti smanjenju rizika i uticaja upotrebe sredstava za ishranu bilja. - Bez postojanja ovog akta tržište Crne Gore ostalo bi neusaglašeno sa zahtjevima EU, u pogledu proizvodnje, prometa – uvoza i distribucije na veliko i malo sredstava za ishranu bilja, što sa sobom povlači i stagniranje u poljoprivrednoj proizvodnji. - Bez postojanja ovog akta domaći proizvođači bilja su oštećeni jer ne bi mogu prilikom uzgoja bilja koristiti najnovija dostignuća u oblasti sredstava za ishranu bilja što se direktno odražava na prinose, kvalitet, a samim tim i na potražnju naših proizvoda na međunarodnom i domaćem tržištu. - Nepostojanje ovog propisa dovelo bi do smanjivanja potencijala za izvoz, odnosno za razmjenu robe biljnog porijekla, a sa druge strane Crna Gora bi pokazala nezainteresovanost da uzme u obzir uticaj upotrebe sredstava za ishranu bilja na zdravstvene, socijalne i ekonomske prilike kao i na životnu sredinu uopšte. 	
2. Ciljevi <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Pravilna upotreba đubriva je cilj koji će stalnim sprovođenjem mjera doprinijeti smanjenju rizika i uticaja upotrebe sredstava za ishranu bilja, a donošenjem i implementacijom mjera propisanih zakonom, Crna Gora će se pozicionirati u red država koje svojim odgovornim 	

<p>odnosom planirano i ciljano doprinosi zaštititi zdravlja ljudi i zaštititi životne sredine. Stalnim sprovođenjem ovih mjera smanjuje se rizik od negativnih uticaja sredstava za ishranu bilja na zemljište, vodu i hranu, čime se direktno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva. Istovremeno, održivo upravljanje hranivima obezbjeđuje zaštitu prirodnih resursa i biodiverziteta, čime se jača ekološka stabilnost i dugoročna plodnost zemljišta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crnogorska poljoprivreda i Evropska unija – Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih područja;
<p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? <ul style="list-style-type: none"> - Ne postoje druge opcije. Ova oblast je pravno regulisana u Crnoj Gori od 2007. godine i potreba za regulatornom opcijom je izražena osim kroz evidentne potrebe u smislu nacionalnog interesa i kroz postupak usaglašavanja sa Evropskom unijom. - Ako bi se zadržala status quo opcija Crna Gora ne bi zatvorila pregovore u Poglavlju 1.
<p>4. Analiza uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera. <ul style="list-style-type: none"> - Postojanje ovog akta olakšaće promet i obezbjeđiće sigurniju upotrebu sredstava za ishranu bilja; imaće uticaj na zaštitu zdravlja ljudi i životnu sredinu kroz obezbjeđenje pravilne upotrebe ovih sredstava. Postojanje ovog akta omogućiće domaćim proizvođačima bilja da koriste najnovija dostignuća u oblasti sredstava za ishranu bilja što se direktno odražava na prinose, kvalitet, a samim tim i na potražnju naših proizvoda na međunarodnom i domaćem tržištu. - Ne postoji negativan uticaj. - Nema troškova za građane i privredu. - Propisom se ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju. - Neće dovesti do stvaranja dodatnih administrativnih opterećenja i biznis barijera. - U članu 11 predloga definisane su obaveze proizvođača na jednom mjestu dok su u važećem zakonu propisane u više članova: 9, 10,11, 12, 14, 17, 19, 23 i nijesu dodate nove obaveze. - U članu 12 predloga definisane su obaveze ovlašćenog zastupnika na jednom mjestu dok su u važećem zakonu propisane za distributere u više članova: 21, 22, 24 i 25, i nijesu dodate nove obaveze. - U članu 13 predloga definisane su obaveze uvoznika na jednom mjestu dok su u važećem zakonu propisane u više članova: 12, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i 32, i nijesu dodate nove obaveze. - Naknade i troškovi iz člana 42 su bili i u sada važećem zakonu i podzakonskom aktu kao i u Zakonu o administrativnim taksama i ne predviđaju nove troškove niti novo opterećenje za privredu i građane.
<p>5. Procjena fiskalnog uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za

<p>implementaciju propisa i u kom iznosu?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti. - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
<ul style="list-style-type: none"> - Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbjeđivanje finansijskih sredstava u budžetu Crne Gore na godišnjem nivou. - Vidjeti prethodni odgovor. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbjeđivanje finansijskih sredstava u budžetu Crne Gore. - Nije predviđeno donošenje novih podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze. - Implementacijom propisa nije predviđeno novo ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore - Vidjeti prethodni odgovor.
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (Javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
<ul style="list-style-type: none"> - Eksternu ekspertsku podršku pružili su eksperti Slovenije kroz realizaciju TAIEX misija. Tokom ovih misija analiziran je postojeći Zakon o sredstvima za ishranu bilja, njegovi nedostaci kao i sistem odobravanja sredstava za ishranu bilja, stepen usklađenosti postojećih zahtjeva za odobravanje sredstava za ishranu bilja sa sistemom EU kao i sistem stavljanje na tržište sredstava za ishranu bilja. - Tokom izrade predloga zakona vršene su ciljane konsultacije sa uvoznicima i distributerima sredstava za ishranu bilja sa teritorije Crne Gore. - Učesnici konsultacija su bili saglasni sa predloženim rješenjima, uz napomenu da je potrebno primjeniti što jednostavniji sistem priznavanja registracije, naravno ne na uštrb sigurnosti i bezbjednosti upotrebe ovih sredstava. - Za ovaj propis sprovedena je javna rasprava: Javna rasprava je trajala 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, www.mpsv.gov.me, počev od 07. 10. 2025. godine do 03. 11. 2025. godine. - Link sa izvještajem sa javne rasprave: https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-o-sprovedenoj-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-sredstvima-za-ishranu-bilja
<p>7: Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
<ul style="list-style-type: none"> - Nema prepreka za implementaciju propisa. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za bezbjednost hrane veterinaru i fitosanitarne poslove, sektor za fitosanitarne poslove će sprovoditi implementaciju propisa.

- Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva:
 - o broj priznatih registracija sredstava za ishranu bilja,
 - o rezultati Programa monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja,
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove, Sektor za fitosanitarne poslove će biti zaduženi za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa.

Datum i mjesto:

Podgorica, 25. februar 2026. godine



Starješina
Vladimir Joković, ministar



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Datum prijema: 26-02-2026				
Org. jed.	Jed. klas. br.	Redov. broj	Prijava	Vrijednost
04	313/26	3936/1		10

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br. 01-02-041/26-5301/2

Podgorica, 26.02.2026. godine

Za: **MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE**, Rimski trg br. 46,
Podgorica

n/r: **gospodina Vladimira Jokovića, ministra**

Veza: Vaš akt br. 04-313/26-3936/1 od 19. 02. 2026. godine

PREDMET: Mišljenje na Predlog Zakona o sredstvima za ishranu bilja

Poštovani,

Ministarstvu finansija dostavili ste akt kojim se zahtijeva mišljenje na Predlog Zakona o sredstvima za ishranu bilja.

Predloženim aktom izvršiće se dodatno usaglašavanje važećeg zakona koje je sadržano u potrebi usklađivanja i preciziranja odredbi sa novim evropskim propisima nakon 2015. godine kao i radi otklanjanja uočenih nedostataka tokom godina implementacije. Takođe, ukazala se potreba jasnog definisanja određenog broja pojmova, odnosno izvršeno je usklađivanje definicija sa novousvojenom legislativom EU u oblasti sredstava za ishranu bilja. Novousvojena EU legislativa je unijela i određene novine vezane stvaranje pravnog osnova za prenošenje pojedinih dijelova EU legislative. Usaglašavanje je vršeno sa Regulativom (EK) br. 2019/1009 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 5. juna 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju proizvoda za ishranu bilja na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredbi (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003, a usvojena je nakon usvajanja Zakona o sredstvima za ishranu bilja.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Nadalje, Izvještajem o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa navedeno je da za sprovođenje predmetnog zakona nije potrebno obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na Predlog Zakona o sredstvima za ishranu bilja.

S poštovanjem,

MIN STAR
mr. Novica Vuković

Podgorica



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bul. Ivana Crnojevića br.167
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301

Br: 04/4-907/26-855/2

04. mart 2026. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
ministru Vladimiru Jokoviću

Veza: Dopis br: 01-313/26-3936/13

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o sredstvima za ishranu bilja s pravnom tekovinom Evropske unije

Poštovani,

Dopisom broj 01-313/26-3936/13 od 04. marta 2026. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o sredstvima za ishranu bilja s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 03/12 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o sredstvima za ishranu bilja s pravnom tekovinom Evropske unije

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPŠV-IU/PZ/26/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja	
na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Plant Nutrition Products	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	
- Sektor/odsjek	Fitosanitarni sektor	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Vladimir Đaković, vladimir.djakovic@ubh.gov.me	
kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zorka Prljević, 067 277 201 zorka.prljevic@ubh.gov.me Milka Petrušić, 067 219 186 milka.petrusic@ubh.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
Naziv pravnog lica	/	
odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
Organ državne uprave	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepem ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
PPCG za period	2026 - 2027	
Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 1 – Sloboda kretanja roba, 1. Planovi i potrebe; 1.2 Zakonodavni okvir; B) Proceduralne mjere	
Rok za donošenje propisa	II kvartal 2026	
Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and internal actions, Title III, Agriculture and Fisheries, articles 38 and 39		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32019R1009		
Regulativa (EU) 2019/1009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. juna 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredbi (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Regulative (EZ) br. 2003/2003 / Regulation (EU) 2019/1009 of the European		



Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003, OJ L 170, 25.6.2019.	
Djelimično usklađeno/ Partly harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost sa regulativom 32019R1009 će biti postignuta donošenjem:	
<ul style="list-style-type: none"> - novog pravilnika koji se odnosi na klasifikaciju u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) sredstava za ishranu bilja; - novog pravilnika koji se odnosi na kategoriju ili kategorije komponentnih materijala; - novog pravilnika koji se odnosi na označavanje sredstava za ishranu bilja; - novog pravilnika o postupcima za ocjenjivanje usaglašenosti 	
Rok za postizanje potpune usklađenosti je II kvartal 2026. godine.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU nije preveden na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o sredstvima za ishranu bilja nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum: 	Datum: 



TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
MPŠV-TU/PZ/26/03		MPŠV-IU/PZ/26/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka		2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka		
Regulativa (EU) 2019/1009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. juna 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama regulativa (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Regulative (EZ) br. 2003/2003 - 32019R1009				
3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore				
na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja		Proposal for the Law on Plant Nutrition Products		
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa (EU) 2019/1009				
POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Područje primjene 1. Ova se Regulativa primjenjuje na EU-a proizvode za ishranu bilja.	I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju, stavljanje i/ili isporuku na tržište, razvrstavanje (klasifikacija) u funkcionalne kategorije, karakteristike, označavanje i primjena sredstava za ishranu bilja, kao i druga pitanja od značaja za proizvodnju, stavljanje na tržište i isporuku sredstava za ishranu bilja.	Potpuno usklađeno		
Ova se Regulativa ne primjenjuje na: (a) nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode na koje se ne primjenjuju	Primjena Član 2 (1) Ovaj zakon se ne primjenjuje na:	Potpuno usklađeno		

<p>zahtjevi Regulative (EZ) br. 1069/2009 prilikom stavljanja na raspolaganje na tržištu;</p> <p>(b) sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena područjem primjene Regulative (EZ) br. 1107/2009.</p> <p>2. Ova Regulative ne utiče na primjenu sljedećih pravnih akata:</p> <p>(a) Direktive 86/278/EEZ;</p> <p>(b) Direktive 89/391/EEZ;</p> <p>(c) Direktive 91/676/EEZ;</p> <p>(d) Direktive 2000/60/EZ;</p> <p>(e) Direktive 2001/18/EZ;</p> <p>(f) Regulative (EZ) br. 852/2004;</p> <p>(g) Regulative (EZ) br. 882/2004;</p> <p>(h) Regulative (EZ) br. 1881/2006;</p> <p>(i) Regulative (EZ) br. 1907/2006;</p> <p>(j) Regulative (EZ) br. 834/2007;</p> <p>(k) Regulative (EZ) br. 1272/2008;</p> <p>(l) Regulative (EU) br. 98/2013;</p> <p>(m) Regulative (EU) br. 1143/2014;</p> <p>(n) Regulative (EU) 2016/2031;</p> <p>(o) Direktive (EU) 2016/2284;</p> <p>(p) Regulative (EU) 2017/625</p>	<p>a) nusproizvode životinjskog porijekla ili izvedene proizvode u skladu sa posebnim propisom koji uređuje nusproizvode životinjskog porijekla kada se stavljaju na tržište;</p> <p>b) sredstva za zaštitu bilja koja obuhvata posebni propis koji uređuje sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>(2) Ovaj zakon ne isključuje primjenu posebnih propisa koji uređuju:</p> <p>a) zaštitu životne sredine, a naročito zemljišta prilikom upotrebe kanalizacionog mulja u poljoprivredi;</p> <p>b) uvođenje mjera za podsticanje unapređenja bezbjednosti i zdravlja radnika na radu;</p> <p>c) zaštitu voda od zagađenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora;</p> <p>d) oblast politike voda;</p> <p>e) namjerno uvođenje genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu;</p> <p>f) higijenu hrane;</p> <p>g) službene kontrole i druge službene aktivnosti;</p> <p>h) najviši dozvoljeni nivoi određenih kontaminanata u hrani;</p> <p>i) registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje hemikalija (REACH);</p> <p>j) organsku proizvodnju i označavanje organskih proizvoda;</p> <p>k) klasifikaciju, označavanje i pakovanje supstanci i smješa odnosno hemikalija;</p> <p>l) stavljanje na tržište i upotrebu prekursora za eksplozive;</p> <p>m) sprečavanje i upravljanje unošenjem i širenje invazivnih stranih vrsta;</p> <p>n) zdravstvenu zaštitu bilja; i</p> <p>o) smanjenje emisija određenih zagađivača atmosfere.</p>			
---	---	--	--	--

<p>Član 2.</p> <p>Definicije</p> <p>Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:</p>	<p>Značenje izraza</p> <p>Član 3</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:</p>			
<p>(1) „sredstvo za ishranu bilja” znači supstanca, smješa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi, ili na gljivama ili njihovoj mikosferi, ili koji je namijenjen da sačinjava rizosferu ili mikosferu, samostalno ili pomiješan s drugim materijalom, radi snabdijevanja biljaka ili gljiva hranljivim materijama ili poboljšavanja efikasnosti njihove ishrane;</p>	<p>1) sredstvo za ishranu bilja (fertilising product) je supstanca, smješa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje ili je namijenjen upotrebi na bilju ili njihovoj rizosferi, ili na gljivama ili njihovoj mikosferi, ili koji je namijenjen da sačinjava rizosferu ili mikosferu, bilo samostalno ili pomiješan sa drugim materijalom, radi obezbijedivanja bilja ili gljiva hranljivim elementima ili radi poboljšanja efikasnosti njihove ishrane;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(2) „EU sredstvo za zaštitu bilja” znači sredstvo za ishranu bilja s oznakom CE kada se stavlja na raspolaganje na tržištu;</p>	<p>2) sredstvo za ishranu bilja EU (EU fertilising product) je sredstvo za ishranu bilja propisano ovim zakonom koje ima oznaku CE kada se isporučuje na tržište;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(3) „supstanca” znači supstanca kako je definisana u članu 3. tački 1. Regulative (EZ) br. 1907/2006;</p>	<p>3) supstanca (substance) je hemijski element i njegovi spojevi u prirodnom stanju ili dobijeni bilo kojim proizvodnim procesom, uključujući bilo koji aditiv neophodan za očuvanje stabilnosti i bilo koju nečistoću koja potiče iz proizvodnog procesa, isključujući bilo koji rastvarač koji se može odvojiti bez uticaja na stabilnost supstance ili promjenu sastava;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(4) „smješa” znači smješa kako je definisano u članu 3. tački 2. Regulative (EZ) br. 1907/2006;</p>	<p>4) mješavina (mixture) je smješa ili rastvor sastavljen od dvije ili više supstanci;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(5) „mikroorganizam” znači mikroorganizam kako je definisan u članu 3. tački 15. Regulative (EZ) br. 1107/2009;</p>	<p>5) mikroorganizmi (micro-organisms) su ćelijske ili nećelijske mikrobiološke jedinice, uključujući niže gljive i viruse, sposobni da se razmnožavaju ili da prenose genetski materijal;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(6) „tečni oblik” znači suspenzija ili rastvor, pri čemu je suspenzija dvofazna disperzija u kojoj su čvrste</p>	<p>6) tečni oblik (liquid form) je suspenzija ili rastvor, pri čemu je suspenzija dvofazna disperzija u kojoj su čvrste čestice suspendirane u tečnoj fazi, a</p>	Potpuno usklađeno		

čestice suspendovane u tečnoj fazi, a rastvor je tečnost bez čvrstih čestica, ili gel te uključuje paste;	rastvor je tečnost bez čvrstih čestica ili gel uključujući paste;			
(7) „čvrst oblik” znači oblik koji karakteriše strukturna rigidnost i otpornost na promjene oblika ili zapremine i u kojem su atomi međusobno čvrsto povezani, bilo u pravilnu geometrijsku rešetku (kristalne čvrste materije) ili na nepravilan način (amorfne čvrste materije);	7) čvrsti oblik (solid form) karakteriše strukturna čvrstoća i otpornost na promjene oblika ili zapremine, u kojem su atomi čvrsto vezani jedni za druge, bilo u pravilnoj geometrijskoj rešetki (kristalni čvrsti materijali) ili na nepravilni način (amorfni čvrsti materijali);	Potpuno usklađeno		
(8) „% mase” znači postotak mase cijelog EU sredstva za ishranu bilja u obliku u kojem je stavljen na raspolaganje na tržištu;	8) % mase (% by mass) je procenat mase cjelokupnog sredstva za ishranu bilja u obliku u kojoj se isporučuje na tržište;	Potpuno usklađeno		
(9) „stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka EU sredstva za ishranu bilja za distribuciju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti, bilo uz naplatu ili besplatno;	9) isporuka na tržište (making available on the market) je svaka isporuka sredstva za ishranu bilja za distribuciju (na veliko i malo), potrošnju ili upotrebu na tržištu Crne Gore u okviru obavljanja privredne djelatnosti, sa ili bez naknade;	Potpuno usklađeno		
(10) „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje EU sredstva za ishranu bilja na tržištu Unije;	10) stavljanje na tržište (placing on the market) je prva isporuka sredstva za ishranu bilja na tržište Crne Gore;	Potpuno usklađeno		
(11) „proizvođač” znači svako fizičko ili pravno lice koje proizvodi EU sredstva za ishranu bilja ili za koje se EU sredstvo za ishranu bilja dizajnira ili proizvodi i koje to EU sredstvo za ishranu bilja stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom;	11) proizvođač (manufacturer) je privredno društvo ili preduzetnik koji proizvodi sredstvo za ishranu bilja ili za koga se sredstvo za ishranu bilja dizajnira ili proizvodi i koji to sredstvo stavlja na tržište pod svojim imenom ili žigom;	Potpuno usklađeno		
(12) „ovlašćeni zastupnik” znači svako fizičko ili pravno lice sa sjedištem u Uniji koje je proizvođač pismenim putem ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadatke;	12) ovlašćeni zastupnik (authorised representative) je privredno društvo ili preduzetnik kojeg je proizvođač pisanim putem ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadatke;	Potpuno usklađeno		
(13) ‘uvoznik” znači svako fizičko ili pravno lice s poslovnim nastanom u Uniji koja na tržište Unije stavlja iz treće zemlje;	13) uvoznik (importer) je privredno društvo ili preduzetnik koji uvozi i stavlja na tržište sredstvo za ishranu bilja iz drugih zemalja na tržište Crne Gore;	Potpuno usklađeno		
(14) „distributer” znači svako fizičko ili pravno lice u lancu snabdevanja koje stavlja EU sredstvo za ishranu	14) distributer (distributor) je privredno društvo ili preduzetnik u lancu snabdijevanja, osim	Potpuno usklađeno		

bilja na raspolaganje na tržištu, a nije ni proizvođač ni uvoznik tog proizvoda;	proizvođača ili uvoznika, koji isporučuje na tržište sredstvo za ishranu bilja;			
(15) „Ekonomski operateri” su proizvođač, ovlašćeni zastupnik, uvoznik i distributer;	15) ekonomski operateri (economic operators) su proizvođači, ovlašćeni zastupnici, uvoznici i distributeri;	Potpuno usklađeno		
(16) „tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje mora ispuniti EU sredstvo za ishranu biljaka, postupak njegove proizvodnje ili metode uzorkovanja i analize;	16) tehnička specifikacija (technical specification) je dokument koji propisuje tehničke zahtjeve koje treba da ispuni sredstvo za ishranu bilja, proizvodni proces ili metode za uzorkovanje i analizu sredstva za ishranu bilja;	Potpuno usklađeno		
(17) „usklađena norma” znači usklađena norma kako je definisana u članu 2. stavu 1. tački (c) Regulative (EU) br. 1025/2012;	17) harmonizovani standard (harmonised standard) je harmonizovani standard u skladu sa posebnim propisom koji uređuje standarde;	Potpuno usklađeno		
(18) „akreditacija” znači akreditacija kako je definisana u članu 2. tački 10. Regulative (EZ) br. 765/2008;	18) akreditacija (accreditation) je potvrda koju izdaje nacionalno akreditaciono tijelo, da tijelo za ocjenu usklađenosti ispunjava zahtjeve utvrđene harmonizovanim standardima, gdje je primjenjivo, i druge dodatne zahtjeve, uključujući one utvrđene u relevantnim sektorskim šemama, za obavljanje određene aktivnosti ocjene usklađenosti;	Potpuno usklađeno		
(19) „nacionalno akreditaciono tijelo” znači nacionalno akreditaciono tijelo kako je definisan u članu 2. tački 11. Regulative (EZ) br. 765/2008;	19) nacionalno akreditaciono tijelo (national accreditation body) je nacionalno akreditaciono tijelo Crne Gore;	Potpuno usklađeno		
(20) „ocjenjivanje usklađenosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni zahtjevi ove Regulative koji se odnose na EU sredstvo za ishranu bilja;	20) ocjenjivanje usaglašenosti (conformity assessment) je postupak kojim se utvrđuje da li sredstvo za ishranu bilja ispunjava zahtjeve u skladu sa ovim zakonom;	Potpuno usklađeno		
(21) tijelo za ocjenjivanje usklađenosti” znači tijelo koje obavlja aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti, uključujući ispitivanje, izdavanje potvrda i sprovođenje inspekcija;	21) tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti (conformity assessment body) je tijelo koje obavlja aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti, uključujući ispitivanje, sertifikaciju i kontrolu;	Potpuno usklađeno		
(22) „povraćaj” znači svaka mjera sa ciljem vraćanja EU sredstava za ishranu biljaka koja su već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;	22) opoziv (recall) je svaka mjera sa ciljem vraćanja sredstva za ishranu bilja, koje ne ispunjava propisane zahtjeve, a koje je već stavljeno na raspolaganje krajnjem korisniku;	Potpuno usklađeno		

<p>(23) „povlačenje” znači svaka mjera čija je namjena da se spreči da EU sredstvo za ishranu bilja u lancu snabdijevanja bude stavljeno na raspolaganje na tržištu;</p>	<p>23) povlačenje (withdrawal) je svaka mjera čiji je cilj da spriječi da sredstvo za ishranu bilja, koje ne ispunjava propisane zahtjeve, u lancu snabdijevanja bude isporučeno na tržište;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(24) „zakonodavstvo Unije o usklađivanju” svako je zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 30 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) i Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti</p>	
<p>(25) „oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označava da je EU sredstvo za ishranu bilja u skladu s važećim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju kojim se propisuje njihovo stavljanje.</p>	<p>24) oznaka CE (CE marking) je oznaka kojom proizvođač označava da je sredstvo za ishranu bilja EU odnosno da je usaglašeno sa važećim zahtjevima harmonizovanog zakonodavstva Evropske unije.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 3.</p> <p>Slobodno kretanje</p> <p>1. Države članice ne sprečavaju, iz razloga povezanih sa sastavom, označavanjem ili drugim aspektima obuhvaćenima ovom Regulativom, stavljanje na raspolaganje na EU sredstvo za ishranu bilja koji su u skladu s ovom Regulativom.</p>	<p>Zakon o sredstvima za ishranu bilja</p> <p>I. Osnovne odredbe</p> <p>Primjena</p> <p>Član 2</p> <p>(3) EU đubriva koja su u skladu sa ovim zakonom mogu se stavljanje na tržište Crne Gore i ne smije se ograničavati njihova dostupnost iz razloga koji se odnose na sastav, označavanje ili druge aspekte obuhvaćene ovim zakonom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. Odstupajući od stava 1. ovog člana, one države članice koje 14. maja 2019. iskorištavaju odstupanje od člana 5. Regulative (EZ) br. 2003/2003 s obzirom na udio kadmijuma u sredstvima za ishranu bilja koje je odobreno u skladu sa članom 114. stavom 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>UFEU-a mogu nastaviti sa primjenom nacionalnih graničnih vrijednosti za udio kadmijuma u sredstvima za ishranu bilja koje se primjenjuju u toj državi članici 14. Jula 2019. na sredstvima za ishranu bilja do trenutka kada usklađene granične vrijednosti za udio kadmijuma u fosfatnim sredstvima za ishranu bilja koje su jednake ili niže od graničnih vrijednosti koje se primjenjuju u dotičnoj državi članici 14. maja 2019. ili manje od njih budu primjenjive na nivou Unije.</p>				
<p>3. Ovom Regulativom se državama članicama ne onemogućava da u svrhu zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, u skladu sa Ugovorima, zadrže ili donesu odredbe o upotrebi EU sredstva za ishranu bilja ako te odredbe ne zahtijevaju izmjene EU sredstva za ishranu bilja koja su u skladu sa ovom Regulativom i ako ne utiču na uslove za njihovo stavljanje na raspolaganje na tržištu.</p>	<p style="text-align: center;">Ograničenja i zabrane Član 10</p> <p>(1) Ako se naučnim i tehničkim saznanjima utvrdi da sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja, bilja i životnu sredinu, iako zadovoljava uslove propisane ovim zakonom, Uprava može naložiti jednu ili više mjera, a naročito:</p> <p>1) privremeno ili trajno zabraniti proizvodnju i isporuku na tržište; ili</p> <p>2) utvrditi posebne uslove za proizvodnju, isporuku na tržište i primjenu tog sredstva za ishranu bilja.</p> <p>(2) Način donošenja i sprovođenja mjera iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine i organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i Pravilnikom o načinu donošenja i sprovođenja mjera za proizvode za ishranu bilja koji predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja, bilja i životnu sredinu „Službeni list Crne Gore“, br. 35/2015)</p>	

<p style="text-align: center;">Član 4.</p> <p style="text-align: center;">Zahtjevi za proizvode</p> <p>1. EU sredstvo za ishranu bilja mora:</p> <p>(a) ispunjavati zahtjeve iz Priloga I. za relevantnu kategoriju funkcije proizvoda;</p> <p>(b) ispunjavati zahtjeve iz Priloga II. za relevantnu kategoriju ili kategorije sastavnih materijala; i</p> <p>(c) biti označen u skladu sa zahtjevima za označivanje iz Priloga III.</p>	<p style="text-align: center;">Uslovi za sredstva za ishranu bilja</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>(1) Sredstva za ishranu bilja ne smiju predstavljati rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, opštu bezbjednost ili životnu sredinu i mogu se proizvoditi, stavljati odnosno isporučiti na tržište i primjenjivati u Crnoj Gori, pod uslovom da:</p> <p>a) ispunjavaju uslove u pogledu razvrstavanja (klasifikacije) u relevantne funkcionalne kategorije (tipove) sredstava za ishranu bilja;</p> <p>b) ispunjavaju uslove vezane na relevantnu kategoriju materijala ili kategoriju od kojih se sastoje (sirovina);</p> <p>c) su označena na propisan način u skladu sa ovim zakonom i upisana u Registar sredstava za ishranu bilja (u daljem tekstu: Registar).</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. Za sve aspekte koji nisu obuhvaćeni Prilogom I. ili II. EU sredstva za ishranu bilja ne smiju predstavljati rizik po zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, po bezbjednost ili po životnu sredinu.</p>	<p>(2) Sredstva za ishranu bilja ne da smiju predstavljaju rizik za bezbjednost, zdravlja ljudi, životinja i bilja i životnu sredinu i za uslove koje nijesu navedeni u stavu 1 tač. a i b ovog člana.</p> <p>....</p> <p>(4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>3. Do 16. maja 2020. Komisija objavljuje dokument sa smjernicama kojim proizvođačima i tijelima za nadzor nad tržištem pruža jasne informacije i</p>	<p>....</p> <p>(3) Organ uprave nadležan za poslove sredstava za ishranu bilja (u daljem tekstu: Uprava) donosi smjernice za proizvođače u pogledu uslova iz stava</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

primjere u pogledu spoljnog izgleda oznake iz Priloga III.	1 tačka c ovog člana i nadzor tržišta sa jasnim informacijama i primjerima koji se odnose na vizuelni izgled oznake.			
Član 5. Stavljanje na raspolaganje na tržištu EU sredstva za ishranu bilja mogu se stavljati na raspolaganje na tržištu samo ako su usklađeni s ovom Regulativom.	Stavljanje na tržište sredstva za ishranu bilja Član 4 (1) Sredstva za ishranu bilja mogu biti stavljena odnosno isporučena na tržište Crne Gore samo ako su u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.	Potpuno usklađeno		
POGLAVLJE II. OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA Član 6. Obaveze proizvođača 1. Pri stavljanju EU sredstva za ishranu bilja na tržište proizvođači obezbjeđuju da su oni dizajnirani i proizvedeni u skladu sa zahtjevima iz priloga I. i II.	III. SUBJEKTI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA OBAVEZE EKONOMSKIH OPERATERA Obaveze proizvođača Član 11 (1) Radi stavljanja sredstava za ishranu bilja na tržište, proizvođač je dužan da: 1) obezbijedi da su dizajnirani i proizvedeni u skladu sa ovim zakonom i propisom iz člana 5 stav 4 ovog zakona;	Potpuno usklađeno	Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može koristiti tek kada postane članica	
2. Prije stavljanja EU sredstva za ishranu bilja na tržište proizvođači pripremaju tehničku dokumentaciju i provode odgovarajući postupak ocjenjivanja usklađenosti iz člana 15. ili obezbjeđuju njegovo sprovođenje. Kad je tim postupkom ocjenjivanja usklađenosti dokazana usklađenost EU sredstva za ishranu bilja s primjenjivim zahtjevima utvrđenima u ovoj Regulativi, proizvođači sastavljaju EU izjavu o usklađenosti i stavljaju oznaku CE.	2) izradi tehničku dokumentaciju i sprovede odgovarajući postupak ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa ovim zakonom ili da obezbijedi da ovaj postupak sprovodi drugo lice i o tome vodi evidenciju, a kada je usklađenost dokazana, proizvođač je dužan sastaviti izjavu o usklađenosti i staviti propisanu oznaku;;	Potpuno usklađeno	Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može koristiti tek kada postane članica	
3. Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o usklađenosti pet godina nakon što je EU sredstva za ishranu bilja na koji se ti dokumenti odnose stavljen na tržište.	3) čuva tehničku dokumentaciju i izjavu o usklađenosti proizvedenog sredstava za ishranu bilja pet godina nakon što je sredstvo za ishranu bilja, na koji se ti dokumenti odnose, stavljeno na tržište, a kopiju izjave o usklađenosti za zahtjev	Potpuno usklađeno	Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može	

Proizvođači na zahtjev stavljaju primjerak EU izjave o usklađenosti na raspolaganje drugim ekonomskim operaterima.	dužan je staviti na raspolaganje drugim ekonomskim operaterima;		koristiti tek kada postane članica	
<p>4. Proizvođači osiguravaju uspostavljanje postupaka za očuvanje usklađenosti EU sredstva za ishranu bilja koji su dio serijske proizvodnje sa ovom Regulativom. Na odgovarajući način se uzimaju u obzir promjene povezane s postupkom proizvodnje ili svojstvima tih EU sredstva za ishranu bilja te promjene usklađenih normi, zajedničkih specifikacija iz člana 14. ili drugih tehničkih specifikacija s obzirom na koje je EU sredstvo za ishranu bilja proglašeno usklađenim ili čijom primjenom je njegova usklađenost provjerena.</p> <p>Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje EU sredstva za ishranu bilja ili rizike koje on predstavlja, proizvođači ispituju uzorke takvih EU sredstva za ishranu bilja koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i, prema potrebi, vode knjigu pritužbi i registar neusklađenih EU sredstva za ishranu bilja i opoziva takvih EU sredstva za ishranu bilja te o svakom takvom praćenju obavještavaju distributere.</p>	<p>4) obezbijedi i uspostavi procedure koje obezbjeđuju da sredstva za ishranu bilja iste proizvodne serije ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, uzimajući u obzir i promjene u postupku proizvodnje ili promjene u usklađenim standardima, zajedničkim specifikacijama u skladu sa ovim zakonom ili drugim tehničkim specifikacijama na osnovu kojih se izjavljuje usklađenost ili preko kojih se usklađenost potvrđuje;</p> <p>5) ako smatra osnovanim na osnovu prigovora uzimajući u obzir promjene karakteristika sredstava za ishranu bilja ili rizike koje predstavlja, izvrši ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja na tržištu, istraži prigovore i, po potrebi, vodi knjigu žalbi i evidenciju neusaglašenih i povučenih sa tržišta sredstava za ishranu bilja, a distributere da obaviještava o svakom praćenju;</p>	Potpuno usklađeno	Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može koristiti tek kada postane članica	
5. Proizvođači obezbjeđuju da je na ambalaži EU sredstva za ishranu bilja koje su stavili na tržište naveden broj tipa, broj serije ili drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, ako se EU sredstva za ishranu bilja isporučuju bez ambalaže, da se traženi podaci navedu u dokumentu priloženom uz svako sredstvo za ishranu bilja.	6) obezbijedi da pakovanje sredstava za ishranu bilja koje stavlja na tržište ima naveden broj tipa, broj šarže (serije) ili druge elemente koji omogućavaju identifikaciju ili, ako se sredstvo za ishranu bilja isporučuju u rasutom stanju bez pakovanja ovi podaci se navode na pratećoj dokumentaciji priloženoj uz sredstvo za ishranu bilja;	Potpuno usklađeno	Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može koristiti tek kada postane članica	
6. Proizvođači na ambalaži EU sredstva za ishranu bilja ili, ako se EU sredstva za ishranu bilja isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom EU sredstvu za ishranu bilja navode svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani znak i poštansku	7) na pakovanju ili, ako se sredstvo za ishranu bilja isporučuje u rasutom stanju bez pakovanja, na pratećoj dokumentaciji priloženoj uz sredstvo za ishranu bilja navode svoj naziv, registrovan trgovački naziv ili žig i poštansku adresu koja je	Potpuno usklađeno	Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može	

<p>adresu na kojoj su dostupni. U poštanskoj adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Takve informacije moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem bez poteškoća razumiju te moraju biti jasne, razumljive i čitljive.</p>	<p>jedinstvena tačka za kontaktiranje proizvođača, a podaci su na crnogorskom jeziku, jasni, razumljivi i čitljivi;</p>		<p>koristiti tek kada postane članica</p>	
<p>7. Proizvođači obezbjeđuju da uz EU sredstva za ishranu bilja budu priložene informacije predviđene Prilogom III. Ako se EU sredstva za ishranu bilja isporučuju u pakovanju, informacije se nalaze na etiketi, koja je pričvršćena na tom pakovanju. Ako je pakovanje premalo da bi sadržavalo sve informacije, informacije koje se ne mogu pružiti na etiketi pružaju se na zasebnom letku koji je priložen tom pakovanju. Takav letak smatra se dijelom oznake. Ako se EU sredstva za ishranu bilja isporučuje bez ambalaže, sve informacije pružaju se u letku. Etiketa i letak dostupni su u svrhu inspekcijskog pregleda kad se EU sredstva za ishranu bilja stavljaju na raspolaganje na tržištu. Informacije moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica, te moraju biti jasne, razumljive i čitljive.</p>	<p>8) obezbijedi da uz sredstvo za ishranu bilja budu priloženi podaci u skladu sa članom 5 stav 1 tačka c i propisom iz člana 5 stav 4 ovog zakona i to: a) ako se sredstvo za ishranu bilja isporučuje upakovano, podaci treba da se nalaze na oznaci/deklaraciji/etiketi koja je pričvršćena za pakovanje, a u slučaju nedostatka prostora za sve informacije (malo pakovanje), podaci se navode na posebnom dodatku koji prati to pakovanje, a dodatak se smatra sastavnim dijelom te oznake/deklaracije/etikete; ili b) ako se sredstvo za ishranu bilja isporučuje u rasutom stanju bez pakovanja, svi podaci navode se na dodatku koji je dostupan radi kontrole kada se sredstvo za ishranu bilja stavlja na tržište na crnogorskom jeziku, jasni, razumljivi i čitljivi</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može koristiti tek kada postane članica</p>	
<p>8. Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga da veruju da EU sredstvo za ishranu bilja koje su stavili na tržište nije u skladu sa ovom Regulativom odmah preduzimaju korektivne mjere potrebne da EU sredstva za ishranu bilja usklade ili, po potrebi, povuku sa tržišta ili opozovu. Pored toga, ako smatraju ili imaju razloga da veruju da EU sredstva za ishranu bilja koja su stavili na tržište predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, kao i za bezbjednost ili za životnu sredinu, proizvođači o tome odmah obavještavaju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su ta EU sredstva za ishranu bilja stavili na raspolaganje na tržištu i</p>	<p>(2) Ako proizvođač sumnja ili ima razloga da sumnja da sredstvo za ishranu bilja koje je stavio na tržište nije u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, dužan je da: - odmah preduzme sve potrebne korektivne mjere kako bi se sredstvo za ishranu bilja uskladilo; ili - povuče ili opozove sa tržišta takvo sredstvo za ishranu bilja. (3) Za sredstvo za ishranu bilja iz stava 2 ovog člana, koje je stavljeno na tržište, a koje predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, za bezbjednost ili za životnu sredinu, proizvođač je dužan da odmah</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može koristiti tek kada postane članica</p>	

dostavljaju im detaljne podatke, posebno o svim neusaglašenostima i preduzetim korektivnim mjerama.	obavijesti Upravu, navodeći detalje o svakoj nesuklađenosti i preduzetim korektivnim mjerama.			
9. Na obrazloženi zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači mu dostavljaju sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje usklađenosti EU sredstava za ishranu bilja sa ovom Regulativom u štampanom ili elektronskom obliku i na jeziku koji to tijelo bez poteškoća razumije. Sa navedenim tijelom na njegov zahtjev sarađuju u svim aktivnostima sa ciljem uklanjanja rizika koje predstavljaju EU sredstava za ishranu bilja koja su stavili na tržište.	(4) Proizvođač je dužan da, na obrazložen zahtjev Uprave, dostavi sve informacije i dokumentaciju, u papirnoj odnosno elektronskoj formi, neophodnu za dokazivanje usaglašenosti sredstava za ishranu bilja sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, na crnogorskom jeziku i dužan je da sarađuje sa Upravom, u svim mjerama preduzetim sa ciljem otklanjanja rizika koje predstavlja sredstvo za ishranu bilja stavljeno na tržište. (5) Utvrđivanje zajedničkih specifikacija iz stava 1 tačka 4 ovog člana, u odnosu na zahtjeve iz člana 5 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.	Potpuno usklađeno	Crna Gora nema proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a kada bi ih imala oznaku EU može koristiti tek kada postane članica	
Član 7. Ovlašćeni zastupnik 1. Proizvođač može na osnovu pisanog ovlašćenja imenovati ovlašćenog zastupnika. Obaveze iz člana 6. stava 1 i obaveza pripreme tehničke dokumentacije iz člana 6 stava 2 nisu dio zadatka ovlašćenog zastupnika.	Obaveze ovlašćenog zastupnika Član 12 (1) Proizvođač može na osnovu pisanog ovlašćenja imenovati ovlašćenog zastupnika (authorised representative). (2) Dužnosti iz člana 11 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona koje se odnose na dizajn i proizvodnju sredstava za ishranu bilja, kao i obaveza pripreme tehničke dokumentacije ne odnose se na ovlašćenog zastupnika.	Potpuno usklađeno		
2. Ovlašćeni zastupnik obavlja zadatke navedene u ovlašćenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlašćenjem ovlašćenom zastupniku omogućava da obavlja najmanje sljedeće: (a) da EU izjavu o usklađenosti i tehničku dokumentaciju ima na raspolaganju za potrebe nacionalnih tijela za nadzor nad tržištem u periodu od pet godina nakon što je EU-sredstvo za ishranu bilja na koji se ti dokumenti odnose stavljeno na tržište;	(3) Proizvođač ovlašćenjem određuje obaveze koje obavlja ovlašćeni zastupnik, a naročito obavezu: 1) čuvanja tehničke dokumentacije i stavljanja na raspolaganju fitosanitarnoj inspekciji u periodu od 5 godina nakon što je sredstvo za ishranu bilja obuhvaćeno tom dokumentacijom stavljeno na tržište; 2) da na obrazložen zahtjev Uprave dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti sredstva za ishranu bilja;	Potpuno usklađeno		

<p>(b) da nadležnom nacionalnom tijelu na obrazložen zahtjev dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje usklađenosti EU sredstva za ishranu bilja ;</p> <p>(c) da na njihov zahtjev surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima u svim aktivnostima s ciljem uklanjanja rizika povezanih s EU sredstvima za ishranu bilja a obuhvaćenim ovlašćenjem ovlašćenog zastupnika.</p>	<p>3) da na zahtjev Uprave surađuje u svim aktivnostima sa ciljem uklanjanja rizika povezanih sa sredstvima za ishranu bilja koja su predmet ovlašćenja.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 8. Obaveze uvoznika</p> <p>1. Uvoznici na tržište stavljaju isključivo usklađena EU sredstva za ishranu bilja.</p>	<p style="text-align: center;">Obaveze uvoznika Član 13</p> <p>(1) Uvoznik je dužan da stavlja na tržište samo sredstva za ishranu bilja koja su usklađena sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. Prije stavljanja EU sredstva za ishranu bilja na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja usklađenosti iz člana 15. Oni provjeravaju je li proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, jesu li uz EU sredstvo za ishranu bilja priloženi potrebni dokumenti i je li proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 6 stava 5 i 6.</p>	<p>(2) Prije stavljanja sredstava za ishranu bilja na tržište, uvoznik je dužan da obezbijedi da sredstvo za ishranu bilja sadrži informacije iz člana 5 stav 3 ovog zakona, a naročito da:</p> <p>1) obezbijedi da je proizvođač sproveo odgovarajući postupak ocjenjivanja usaglašenosti;</p> <p>2) provjeri da li je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju, da li je uz sredstvo za ishranu bilja priložena potrebna dokumentacija i da li je proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 11 stav 1 tač. 6 i 7 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Ako smatra ili ima razloga da vjeruje da EU sredstvo za ishranu bilja nije usklađeno s ovom Regulativom, uvoznik ne stavlja EU sredstvo za ishranu bilja na tržište sve dok se ne sprovede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako EU sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za bezbjednost ili životnu sredinu, uvoznik o tome obavještava proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.</p>	<p>(3) Uvoznik ne smije stavlјati na tržište sredstvo za ishranu bilja:</p> <p>1) za koje sumnja ili ima razloga da sumnja da nije u skladu sa ovim zakonom, sve dok se ne sprovede usklađivanje; i</p> <p>2) ako sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, bezbednost ili životnu sredinu, uvoznik je dužan da o tome hitno obavijestiti proizvođača, Upravu i fitosanitarnu inspekciju.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>3. Uvoznici na ambalaži EU sredstva za ishranu bilja ili, ako se EU sredstvo za ishranu bilja isporučuje bez pakovanja, u dokumentu priloženom EU sredstvo za ishranu bilja a navode svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani pečat i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Kontakt podaci moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici i nadležna tijela nad tržištem mogu lako razumjeti.</p>	<p>(4) Uvoznik je dužan da obezbijedi da sredstvo za ishranu bilja ispunjava uslove iz člana 5 stav 1 tačka c ovog zakona, kao i da:</p> <p>1) navede naziv, registrovan trgovački naziv ili registrovani žig i poštansku adresu za kontakt na pakovanju sredstava za ishranu bilja, a za sredstva za ishranu bilja koja se isporučuju u rasutom stanju ovi podaci se navode na dokumentu priloženom uz sredstvo za ishranu bilja, na crnogorskom jeziku;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>4. Uvoznici osiguravaju da uz EU sredstvo za ishranu bilja budu priložene informacije predviđene Prilogom III. Ako se EU sredstva za ishranu bilja isporučena u pakovanju, informacije se nalaze na etiketi, koja se stavlja na pakovanje. Ako je pakovanje premalo da bi sadržavalo sve informacije, informacije koje se ne mogu pružiti na etiketi pružaju se na zasebnom letku koji je priložen uz pakovanje. Takav letak smatra se dijelom etikete. Ako se EU sredstvo za ishranu bilja isporučuje bez ambalaže, sve informacije pružaju se u letku. Oznaka i letak dostupni su u svrhu inspekcijskog pregleda kad se EU sredstvo za ishranu bilja stavlja na raspolaganje na tržištu. Informacije moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica.</p>	<p>2) obezbijedi da uz sredstvo za ishranu bilja budu priloženi podaci u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje opšte i posebno označavanje sredstava za ishranu bilja:</p> <p>a) ako se sredstvo za ishranu bilja isporučuje upakovano, podaci treba se nalaze na etiketi (deklaraciji), koja je pričvršćena za pakovanje, a u slučaju nedostatka prostora za sve informacije na malom pakovanju, podaci se navode na posebnom dodatku koji se smatra sastavnim dijelom etikete (deklaracije); ili</p> <p>b) ako se sredstvo za ishranu bilja isporučuje u rasutom stanju bez pakovanja, svi podaci navode se na dodatku koji je dostupan radi kontrole kada se sredstvo za ishranu bilja stavlja na tržište, na crnogorskom jeziku, jasni, razumljivi i čitljivi.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>5. Uvoznici osiguravaju da, dok je EU sredstvo za ishranu bilja pod njihovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju njegovu usklađenost sa zahtjevima iz Priloga I. ili III.</p>	<p>3) obezbijedi uslove skladištenja ili transporta na način da se ne ugrožava usklađenost sa propisanim zahtjevima za sredstva za ishranu bilja u skladu sa članom 5 stav 1 tač. a i c ovog zakona, sve dok je sredstvo za ishranu bilja pod njegovom odgovornošću;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>6. Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje EU sredstva za ishranu bilja ili rizike koje on predstavlja, uvoznici ispituju uzorke tih EU sredstava za ishranu bilja koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i, prema</p>	<p>4) ako smatra osnovanim na osnovu prigovora, a uzimajući u obzir promjene karakteristika sredstava za ishranu bilja ili rizike koje predstavlja, da izvrši ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja na tržištu, istraži žalbe i, po potrebi, vodi knjigu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>potrebi, vode knjigu žalbi i registar nesuklađenih EU sredstava za ishranu bilja i opoziva tih EU sredstava za ishranu bilja te o svakom takvom praćenju obavještava distributere.</p>	<p>prigovora i evidenciju neusaglašenih i povučenih sa tržišta sredstava za ishranu bilja i obavještava distributere o svakom praćenju;</p>			
<p>7. Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da EU sredstvo za ishranu bilja koji su stavili na tržište nije u skladu sa ovom Regulativom odmah preduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi to EU sredstvo za ishranu bilja uskladili ili, prema potrebi, povukli s tržišta ili opozvali. Osim toga, ako uvoznici smatraju ili imaju razloga vjerovati da EU sredstvo za ishranu bilja koje su stavili na tržište predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za bezbjednost ili životnu sredinu, uvoznici o tome odmah obavještavaju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su to EU sredstvo za ishranu bilja stavili na raspolaganje na tržištu te im dostavljaju detaljne podatke, posebno o svim neusklađenostima i preduzetim korektivnim mjerama.</p>	<p>5) odmah preduzme sve potrebne korektivne mjere kako bi se sredstvo za ishranu bilja uskladilo ili, prema potrebi, povuklo sa tržišta ili opozvalo ako sumnja ili ima razloga da sumnja da sredstvo za ishranu bilja koje je stavio na tržište nije u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona;</p> <p>6) odmah obavijesti Upravu, navodeći detalje o svim nesuklađenostima i preduzetim korektivnim mjerama za sredstvo za ishranu bilja koje je stavljeno na tržište, a koje predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, za bezbjednost ili za životnu sredinu;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>8. Uvoznici su dužni da tokom pet godina nakon što je EU sredstvo za ishranu bilja stavljeno na tržište imaju i primjerak EU izjave o usaglašenosti na raspolaganju za potrebe organa za nadzor tržišta i obezbijede da tim organima na zahtjev bude dostupna tehnička dokumentacija. Uvoznici na zahtjev stavljaju primjerak EU izjave o usaglašenosti na raspolaganje drugim privrednim subjektima.</p>	<p>7) čuva tehničku dokumentaciju pet godina od stavljanja na tržište sredstva za ishranu bilja i stavi je na raspolaganje na zahtjev fitosanitarnoj inspekciji i/ili Upravi, a na zahtjev pravi kopiju EU deklaracije o usaglašenosti radi pristupačnosti drugim ekonomskim operaterima;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>9. Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela uvoznici tom tijelu dostavljaju sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje usklađenosti EU sredstva za ishranu bilja s ovom Regulativom u štampanom ili elektronskom obliku te na jeziku koje to tijelo bez poteškoća razumije. S navedenim tijelom na njegov zahtjev sarađuju u svim</p>	<p>8) na obrazloženi zahtjev Uprave dostavi sve informacije i dokumentaciju, u papirnoj i/ili elektronskoj formi koja je neophodna za dokazivanje usaglašenosti sredstava za ishranu bilja sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, na crnogorskom jeziku i dužan je da sarađuje sa Upravom, radi preduzimanja mjera za</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>aktivnostima s ciljem uklanjanja rizika koje predstavlja EU sredstvo za ishranu bilja koje su stavili na tržište.</p>	<p>otklanjanje rizika koje predstavlja sredstvo za ishranu bilja stavljeno na tržište.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 9. Obaveze distributera</p> <p>1. Prilikom stavljanja EU sredstva za ishranu bilja na raspolaganje na tržištu distributeri djeluju u skladu sa zahtjevima ove Regulative.</p>	<p style="text-align: center;">Obaveze distributera Član 14</p> <p>(1) Distributer je dužan da prilikom isporuke sredstava za ishranu bilja na tržište postupa u skladu sa zahtjevima propisanih ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. Prije stavljanja EU sredstva za ishranu bilja na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti, uključujući informacije iz člana 6. stava 7. ili člana 8. stava 4. pružene na način kako je u njima navedeno, na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju u državi članici u kojoj se EU sredstvo za ishranu bilja stavlja na raspolaganje na tržište te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 6. stava 5. i 6. odnosno člana 8. stava 3.</p> <p>Ako smatra ili ima razloga vjerovati da EU sredstva za ishranu bilja nije usklađen s ovom Regulativom, distributer ne stavlja EU sredstvo za ishranu bilja na raspolaganje na tržištu sve dok se ne sprovede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako EU sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za bezbjednost ili životnu sredinu, distributer o tome obavještava proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor nad tržištem.</p>	<p>(2) Prije isporuke na tržište sredstava za ishranu bilja, distributer je dužan da provjeri da li ga prati potrebna dokumentacija, uključujući i informacije iz člana 11 stav 1 tačka 8 podtačka a ili člana 13 stav 4 tačka 2 ovog zakona na crnogorskom jeziku, i da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 11 stav 1 tačka 6 i člana 13 stav 4 tačka 1 ovog zakona.</p> <p>(3) Distributer ne smije isporučivati na tržište sredstvo za ishranu bilja za koje se sumnja ili ima razloga za sumnju da nije u skladu sa članom 5 stav 1 tačka a i c ovog zakona, sve dok se ne sprovede usklađivanje sredstva za ishranu bilja, a ako sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, bezbjednost ili životnu sredinu, distributer je dužan da o tome hitno obavijesti proizvođača, Upravu i fitosanitarnu inspekciju.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>3. Distributeri osiguravaju da, dok je EU sredstvo za ishranu bilja pod njihovom odgovornošću, njegovo skladištenje ili transport ne ugrožavaju njegovu usklađenost sa zahtjevima iz Priloga I. ili III.</p>	<p>(4) Distributer je dužan da:</p> <p>1) obezbijedi uslove skladištenja ili transporta na način koji ne ugrožavaju usklađenost sredstva za ishranu bilja sa zahtjevima propisanim ovim zakonom i posebnim propisima koji uređuju funkcionalne kategorije i opšte i posebno označavanje sredstava za ishranu bilja sve dok je</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	sredstvo za ishranu bilja pod njegovom odgovornošću;			
4. Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da EU sredstvo za ishranu bilja koje su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu s ovom Regulativom osiguravaju preduzimanje potrebnih korektivnih mjera kako bi se to EU sredstvo za ishranu bilja uskladilo ili, prema potrebi, povuklo s tržišta ili opozvalo. Osim toga, ako smatraju ili imaju razloga vjerovati da EU sredstvo za ishranu bilja koje su stavili na raspolaganje na tržištu predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za bezbjednost ili životnu sredinu, distributeri o tome odmah obavještavaju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su ta EU sredstva za ishranu bilja stavili na raspolaganje na tržištu te im dostavljaju detaljne podatke, posebno o svim neusklađenostima i preduzetim korektivnim mjerama.	2) odmah preduzme sve potrebne korektivne mjere kako bi se sredstvo za ishranu bilja uskladilo ili, prema potrebi, povuklo sa tržišta ili opozvalo ako sumnja ili ima razloga da sumnja da sredstvo za ishranu bilja koje je isporučio na tržište nije u skladu sa ovim zakonom; 3) odmah obavijesti Upravu, navodeći detalje o nesuklađenosti i preduzetim korektivnim mjerama za sredstvo za ishranu bilja koje je isporučeno na tržište, a koje predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, za bezbjednost ili za životnu sredinu;	Potpuno usklađeno		
5. Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela uvoznici tom tijelu dostavljaju sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje usklađenosti EU sredstva za ishranu bilja s ovom Regulativom u štampanom ili elektronskom obliku te na jeziku koje to tijelo bez poteškoća razumije. S navedenim tijelom na njegov zahtjev saraduju u svim aktivnostima s ciljem uklanjanja rizika koje predstavlja EU sredstvo za ishranu bilja koje su stavili na tržište.	4) na obrazložen zahtjev Uprave dostavi sve informacije i dokumentaciju, u papirnoj i/ili elektronskoj formi, neophodnu za dokazivanje usaglašenosti sredstava za ishranu bilja sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, na crnogorskom jeziku i dužan je da saraduje sa Upravom, u svim mjerama preduzetim sa ciljem otklanjanja rizika koje predstavlja sredstvo za ishranu bilja isporučeno na tržište.	Potpuno usklađeno		
Član 10. Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za potrebe ove Regulative i podložan je obavezama proizvođača na osnovu člana 6. Ako se EU sredstvo za ishranu bilja stavlja na tržište pod svojim imenom	Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere Član 15 (1) Proizvođačem u smislu ovog zakona smatra se uvoznik ili distributer koji stavlja na tržište sredstvo za ishranu bilja pod svojim nazivom ili žigom ili modifikuje sredstvo za ishranu bilja koji je već stavljen na tržište na način koji može uticati na	Potpuno usklađeno		

<p>ili pečatom ili mijenja EU sredstvo za ishranu bilja koje je već stavljeno na tržište na način koji može uticati na njegovu usklađenost sa ovom Regulativom.</p>	<p>usaglašenost propisanu ovim zakonom i propisima donijetih na osnovu ovog zakona. (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, uvoznik ili distributer dužan je da ispuni uslove iz člana 11 ovog zakona.</p>			
<p>Član 11. Pakovanje i prepakivanje koje obavljaju uvoznici i distributeri</p> <p>Ako uvoznik ili distributer pakuje ili prepakuje EU sredstvo za ishranu bilja, a ne smatra se proizvođačem u skladu sa članom 10., taj uvoznik ili distributer:</p> <p>(a) osigurava da ambalaža nosi njegovo ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani znak i poštansku adresu kojoj prethode riječi „pakovao” ili „prepakivao”; i</p> <p>(b) stavlja uzorak izvornog informisanja iz člana 6. stav 7. ili člana 8. stav 4. na raspolaganje organima za nadzor tržišta tokom perioda od pet godina nakon stavljanja EU sredstava za ishranu bilja na raspolaganje na tržištu.</p>	<p>Pakovanje i prepakivanje od strane uvoznika i distributera Član 16</p> <p>Izuzetno od člana 13 ovog zakona uvoznik ili distributer koji pakuje ili prepakuje sredstvo za ishranu bilja ne smatra se proizvođačem u skladu sa članom 11 ovog zakona, pod uslovom da ne utiče na usaglašenost sredstvo za ishranu bilja propisanu ovim zakonom i propisima donijetih na osnovu ovog zakona i ako:</p> <p>1) obezbijedi da je na pakovanju nakon riječi „pakovao” ili „prepakovao” naveden naziv, registrovani trgovački naziv ili registrovani žig i poštanska adresa; i</p> <p>2) čuva originalne informacije iz člana 11 stav 1 tačka 8 i člana 13 stav 4 tačka 2 ovog zakona i stavi je na raspolaganje na zahtjev fitosanitarne inspekciji, a tehnička dokumentacija se čuva pet godina od stavljanja na tržište sredstva za ishranu bilja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 12. Identifikacija privrednih subjekata</p> <p>1. Privredni subjekti na zahtjev tijelima za nadzor nad tržištem dostavljaju informacije o:</p> <p>(a) svim privrednim subjektima koji su im isporučili EU sredstvo za ishranu bilja;</p> <p>(b) svim privrednim subjektima kojima su isporučili EU sredstvo za ishranu bilja;</p> <p>2. Privredni subjekti moraju biti u stanju da pruže informacije navedene u prvom stavu tokom pet</p>	<p>Identifikacija ekonomskih operatera Član 17</p> <p>(1) Ekonomski operateri na zahtjev fitosanitarne inspekcije dostavljaju informacije o:</p> <p>1) bilo kom drugom ekonomskom operateru koji ih je snabdijevao;</p> <p>2) bilo kom drugom ekonomskom operateru kojeg su snabdijevali.</p> <p>(2) Ekonomski operateri su dužni da informacije iz stava 1 ovog člana, čuvaju pet godina od stavljanja na tržište sredstva za ishranu bilja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>godina nakon što im je isporučeno EU sredstvo za ishranu bilja i pet godina nakon što su isporučili EU sredstvo za ishranu bilja.</p>				
<p align="center">POGLAVLJE III. USKLAĐENOST EU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA Član 13. Pretpostava usklađenosti</p> <p>1. Pretpostavlja se da su EU sredstva za ishranu bilja koja su usklađena sa usklađenim normama ili djelovima usklađenih normi, na koje se upućuje u Službenom listu Evropske unije, u skladu sa zahtjevima iz priloga I, II i III koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim djelovima.</p> <p>2. Ispitivanja radi provjere usklađenosti EU sredstava za ishranu bilja sa zahtjevima utvrđenim u prilogima I, II i III sprovode se na pouzdan i ponovljiv način. Pretpostavlja se da su ispitivanja koja su u skladu sa usklađenim normama ili djelovima usklađenih normi, na koje se upućuje u Službenom listu Evropske unije, pouzdana i ponovljiva u mjeri u kojoj su ispitivanja obuhvaćena tim normama ili njihovim djelovima.</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 7 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24)</p>	
<p align="center">Član 14. Zajedničke specifikacije</p> <p>1. Komisija može donijeti izvršne akte kojima se utvrđuju zajedničke specifikacije za zahtjeve iz priloga I, II ili III ili ispitivanja iz člana 13. stav 2, ako:</p> <p>(a) taj zahtjev ili ispitivanje nisu obuhvaćeni usklađenim normama ili njihovim djelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Evropske unije;</p> <p>(b) Komisija primijeti nepotrebna odlaganja u donošenju traženih usklađenih normi; ili</p> <p>(c) Komisija odluči u skladu sa postupkom iz člana 11. stav 5. Regulative (EU) br. 1025/2012 da zadrži ograničenja ili povuče upućivanja na usklađene</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>		

<p>norme ili njihove djelove kojima su ti zahtjevi ili ispitivanja obuhvaćeni. Ti se izvršni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 45. stav 3.</p>				
<p>2. Pretpostavlja se da su EU sredstva za ishranu bilja, koja su u skladu sa zajedničkim specifikacijama ili njihovim djelovima, u skladu sa zahtjevima iz priloga I, II i III koji su obuhvaćeni tim zajedničkim specifikacijama ili njihovim djelovima.</p> <p>3. Pretpostavlja se da su ispitivanja radi provjere usklađenosti EU sredstava za ishranu bilja sa zahtjevima iz priloga I., II. i III. koja su usklađena sa zajedničkim specifikacijama ili njihovim dijelovima pouzdana i ponovljiva u mjeri u kojoj su ispitivanja obuhvaćena tim zajedničkim specifikacijama ili njihovim djelovima.</p>	<p>Notifikacija tijela ovlaštenih za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti Član 18</p> <p>(2) EU đubriva koja su u skladu sa zajedničkim specifikacijama ili njihovim dijelovima smatraće se usklađenim sa propisanim zahtjevima koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, zahtjeve koji se odnose na kategoriju ili kategorije sastavnih materijala, zahtjeve i način označavanja đubriva i funkcionalnih kategorija (tipova) iz člana 5 stav 4 ovog zakona, obuhvaćenih tim zajedničkim specifikacijama ili njihovim dijelovima</p> <p>(3) Ispitivanja radi provjere usklađenosti EU đubriva sa propisanim zahtjevima koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, zahtjeve koji se odnose na kategoriju ili kategorije sastavnih materijala, zahtjeve i način označavanja đubriva i funkcionalnih kategorija (tipova) iz člana 5 stav 4 ovog zakona, koja su u skladu sa zajedničkim specifikacijama ili njihovim dijelovima, smatraće se pouzdanim i ponovljivim u onoj mjeri u kojoj su ispitivanja obuhvaćena tim zajedničkim specifikacijama ili njihovim dijelovima.</p> <p>(4) Procedure za ocjenu usklađenosti propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 15. Postupci ocjenjivanja usklađenosti</p>		<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 9 Zakona o tehničkim zahtjevima za</p>	

<p>1. Ocjenjivanje usaglašenosti EU sredstava za ishranu bilja sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Regulativi sprovodi se primjenljivim postupkom ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa Prilogom IV.</p> <p>2. Zapisi i prepiska koji se odnose na postupke ocjenjivanja usaglašenosti sastavljaju se na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj prijavljeno tijelo koje sprovodi postupke ocjenjivanja usaglašenosti ima poslovni nastan ili na jeziku koji to tijelo prihvati.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24)</p>	
<p>Član 16. EU izjava o usklađenosti</p> <p>1. EU izjavom o usklađenosti potvrđuje se da je dokazano ispunjenje zahtjeva utvrđenih u ovoj Regulativi.</p> <p>2. EU izjava o usklađenosti ima strukturu modela iz Priloga V., sadržava elemente određene u odgovarajućim modulima iz Priloga IV. te se redovno ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je EU sredstvo za ishranu bilja stavljeno na tržište ili na čijem je tržištu stavljen na raspolaganje.</p> <p>3. Ako se EU sredstvo za ishranu bilja primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o usklađenosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o usklađenosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. U toj izjavi navode se dotični akti Unije i upućivanja na njihove objave. To može biti dosije sastavljen od relevantnih pojedinačnih EU izjava o usklađenosti.</p> <p>4. Sastavljanjem EU izjave o usklađenosti proizvođač preuzima odgovornost za usklađenost EU sredstva za ishranu bilja sa zahtjevima utvrđenima ovom Regulativom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 19 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24)</p>	
<p>Član 17. Opšta načela za oznaku CE</p>		<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 3 Zakona o tehničkim zahtjevima za</p>	

<p>Za oznaku CE vrijede opšta načela utvrđena u članu 30. Regulative (EZ) br. 765/2008.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) i Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti</p>	
<p>Član 18. Pravila i uslovi stavljanja oznake CE</p> <p>1. Oznaka CE stavlja se na ambalažu EU sredstva za ishranu biljka ili, ako se EU sredstvo za ishranu bilja isporučuje bez ambalaže, na dokument uz EU sredstvo za ishranu bilja, tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.</p> <p>2. Oznaka CE stavlja se prije nego što se EU sredstvo za ishranu bilja stavi na tržište.</p> <p>3. Ako se to zahtijeva na osnovu Priloga IV, nakon oznake CE slijedi identifikacioni broj prijavljenog tijela. Identifikacioni broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputstvima, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik.</p> <p>4. Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi obezbijedile ispravnu primjenu sistema pravila za stavljanje oznake CE i preduzimaju odgovarajuće mjere u slučaju nepravilne upotrebe te oznake.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 20 i 21 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24)</p>	
<p>Član 19. Prestanak statusa otpada</p> <p>U ovoj Regulativi utvrđuju se kriterijumi u skladu sa kojima materijal koji se smatra otpadom u skladu sa definicijom iz Direktive 2008/98/EZ može prestati biti otpad ako je sadržan u usklađenom EU sredstvu za ishranu bilja. U takvim slučajevima postupak upotrebe na osnovu ove Regulative sprovodi se prije</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 28 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG br. 34/24")</p>	

<p>nego što materijal prestane biti otpad i smatra se da taj materijal ispunjava uslove iz člana 6. te Direktive i stoga se od trenutka sastavljanja EU izjave o usklađenosti više ne smatra otpadom.</p>				
<p align="center">POGLAVLJE IV. PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE USKLAĐENOSTI Član 20. Prijavljivanje</p> <p>Države članice prijavljuju Komisiji i drugim državama članicama tijela koja su u svojstvu treće strane odgovorna za sprovođenje zadataka ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa ovom Regulativom.</p>	<p align="center">Predlog Zakona o sredstvima za ishranu bilja</p> <p align="center">Notifikacija tijela ovlaštenih za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti</p> <p align="center">Član 18</p> <p>(1) Ministarstvo notifikuje tijela ovlaštena za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i za praćenje prijavljenih tijela u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 1 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)</p>	
<p align="center">Član 21. Tijela koja sprovode prijavljivanje</p> <p>1. Države članice imenuju tijelo koje sprovodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i sprovođenje postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje usklađenosti, kao i za praćenje prijavljenih tijela, uključujući usklađenost sa članom 26.</p> <p>2. Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i nadzor iz stava 1. ovog člana sprovodi nacionalno akreditaciono tijelo u smislu Regulative (EZ) br. 765/2008 i u skladu sa njom.</p> <p>3. Ako tijelo koje sprovodi prijavljivanje delegira ili na neki drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili praćenje iz stava 1. ovog člana tijelu koje nije tijelo javne vlasti, to tijelo mora biti pravno lice i ispunjavati mutatis mutandis zahtjeve iz člana 22. Osim toga, tijelo mora imati mogućnosti osiguranja od odgovornosti koje proizilaze iz njegovih aktivnosti.</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 15 i 39 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24)</p>	

<p>4. Tijelo koje sprovodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadatke koje obavlja tijelo iz stava 3.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 22. Zahtjevi u vezi s tijelima koja sprovode prijavljivanje</p> <p>1. Tijelo koje sprovodi prijavljivanje osniva se tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje usklađenosti.</p> <p>2. Tijelo koje sprovodi prijavljivanje organizovano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.</p> <p>3. Tijelo koje sprovodi prijavljivanje organizovano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje usklađenosti donose mjerodavne osobe koje nijesu sprovdile ocjenjivanje.</p> <p>4. Tijelo koje sprovodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja aktivnosti koje sprovode tijela za ocjenjivanje usklađenosti ni savjetodavne usluge na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.</p> <p>5. Tijelo koje sprovodi prijavljivanje štiti povjerljivost prikupljenih informacija.</p> <p>6. Tijelo koje sprovodi prijavljivanje raspolaže dovoljnim brojem stručnog osoblja za ispravno obavljanje svojih zadataka.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 2 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)</p>	
<p style="text-align: center;">Član 23. Obaveze tijela koja sprovode prijavljivanje u pogledu obavještanja</p> <p>Države članice obavještavaju Komisiju o svojim postupcima u vezi sa ocjenjivanjem i prijavljivanjem tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i praćenjem prijavljenih tijela, kao i o svim promjenama u vezi sa tim.</p> <p>Komisija obezbjeđuje dostupnost tih informacija javnosti.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 3 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)</p>	

Član 24.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1. Za potrebe prijavljivanja, tijelo za ocjenjivanje usklađenosti obavezno je udovoljiti zahtjevima utvrđenima stavovima od 2. do 11.

2. Tijelo za ocjenjivanje usklađenosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu nadležnost .

3. Tijelo za ocjenjivanje usklađenosti tijelo je koje ima svojstvo treće strane nezavisne od organizacije ili EU sredstva za ishranu bilja koja ocjenjuje

4. Tijelo za ocjenjivanje od organizacije ili EU sredstva za ishranu bilja koja ocjenjuje, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za sprovođenje zadataka ocjenjivanja usklađenosti ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, kupac, vlasnik ili korisnik sredstava za ishranu bilja ni zastupnik bilo koje od navedenih strana. To ne isključuje upotrebu sredstava za ishranu bilja potrebnih za djelovanje tijela za ocjenjivanje usklađenosti ili upotrebu sredstava za ishranu bilja u lične svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje usklađenosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za sprovođenje zadataka ocjenjivanja usklađenosti ne smiju biti direktno uključeni u oblikovanje, proizvodnju, marketing ili upotrebu sredstava za ishranu bilja ni zastupati strane koje učestvuju u tim aktivnostima. Ne smiju učestvovati ni u kakvoj aktivnosti koja može biti u sukobu sa nezavisnošću njihove procjene ili integritetom u odnosu na aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti za koje su prijavljeni. To se posebno odnosi na savjetodavne usluge.

Tijela za ocjenjivanje usklađenosti obezbjeđuju da aktivnosti njihovih ćerki društava ili podizvođača ne

Nema odgovarajuće odredbe

Potpuno
usklađeno

Materija je regulisana članom 4 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)

utiču na povjerljivost, objektivnost ili nepristrasnost njihovih aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti.

5. Tijela za ocjenjivanje usklađenosti i njihovo osoblje sprovode aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti na najvišem stepenu strukovnog integriteta i potrebne tehničke stručnosti u određenom području, bez pritisaka i podsticaja, naročito finansijskih, koji bi mogli uticati na njihovu procjenu ili rezultate njihovog ocjenjivanja usklađenosti, naročito u vezi s osobama ili grupama osoba kojima su rezultati tih aktivnosti važni.

6. Tijelo za ocjenjivanje usklađenosti u stanju je obavljati sve zadatke ocjenjivanja usklađenosti koje su mu dodijeljene Prilogom IV. i za koje je prijavljeno bez obzira na to obavlja li te zadatke samo ili se obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

Tijelo za ocjenjivanje usklađenosti u svakom trenutku, za svaki postupak ocjenjivanja usklađenosti te za svaku vrstu ili kategoriju EU sredstava za ishranu bilja za koje je prijavljeno raspolaže potrebnim:

(a) osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje zadataka ocjenjivanja usklađenosti;

(b) opisima postupaka u skladu s kojima se sprovodi ocjenjivanje usklađenosti kako bi se osigurala transparentnost i mogućnost ponavljanja tih postupaka. Ima uspostavljene odgovarajuće politike i postupke za razlikovanje zadataka koje sprovodi kao prijavljeno tijelo od drugih aktivnosti;

(c) postupcima za obavljanje aktivnosti kojima se vodi računa o veličini poduzeća, sektoru u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stepenu složenosti tehnologije dotičnog proizvoda te masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog procesa.

<p>Tijelo za ocjenjivanje usklađenosti raspolaže sredstvima potrebnima za ispravno obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja usklađenosti te ima pristup svoj potrebnoj opremi ili postrojenjima.</p> <p>7. Osoblje odgovorno za sprovođenje zadataka ocjenjivanja usklađenosti ima:</p> <p>(a) dobru tehničku i stručnu osposobljenost kojom su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti za koje je tijelo za ocjenjivanje usklađenosti prijavljeno;</p> <p>(b) dodatno poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja sprovodi i odgovarajuće ovlašćenje za sprovođenje tih ocjenjivanja;</p> <p>(c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje zahtjeva iz priloga I., II. i III., važećih usklađenih normi iz člana 13. i zajedničkih specifikacija iz člana 14. i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;</p> <p>(d) sposobnost za sastavljanje potvrda, vođenje evidencije i pripremu izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanja sprovedena.</p> <p>8. Zagarantovana je nepristranost tijela za ocjenjivanje usklađenosti, njihovog najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za sprovođenje zadataka ocjenjivanja usklađenosti.</p> <p>Naknada za rad najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za obavljanje zadataka ocjenjivanja usklađenosti u tijelu za ocjenjivanje usklađenosti ne zavisi od broja provedenih ocjenjivanja ni o njihovim rezultatima.</p> <p>9. Tijela za ocjenjivanje usklađenosti sklapaju ugovor o osiguranju od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država u skladu s nacionalnim pravom ili je sama država članica direktno odgovorna za ocjenjivanje usklađenosti.</p>				
---	--	--	--	--

<p>10. Osoblje tijela za ocjenjivanje usklađenosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve informacije prikupljene pri sprovođenju zadataka u skladu s Prilogom IV., osim kad ih zahtijevaju nadležna tijela države članice u kojoj se sprovode njegove aktivnosti. Vlasnička prava su zaštićena.</p> <p>11. Tijela za ocjenjivanje prava vlasnika su zaštićena i učestvuju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacione grupe prijavljenog tijela osnovane u skladu sa članom 36. ili osiguravaju da njihovo osoblje odgovorno za sprovođenje ocjenjivanja usklađenosti bude obaviješteno o tim aktivnostima te kao opšte smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su rezultat rada te grupe.</p>				
<p>Član 25. Pretpostava usklađenosti prijavljenih tijela Ako tijelo za ocjenjivanje usklađenosti dokaže da ispunjava kriterijume utvrđene odgovarajućim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Evropske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članu 24. ako su obuhvaćeni važećim usklađenim normama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)	
<p>Član 26. Društva kćeri prijavljenih tijela i podizvođači 1. Ako povjeri određene zadatke povezane s ocjenjivanjem usklađenosti podizvođačima ili ih prenese društvu kćeri, prijavljeno tijelo osigurava da taj podizvođač ili to društvo kći ispunjava zahtjeve iz člana 24. te o tome obavještava tijelo koje sprovodi prijavljivanje. 2. Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadatke koje obavljaju podizvođači ili društva kćeri bez obzira na njihov poslovni prostor.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)	

<p>3. Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvođačem ili ih može provoditi kćerka kompanija samo ako je stranka s time saglasna.</p> <p>4. Prijavljena tijela stavljaju na raspolaganje tijelu koje sprovodi prijavljivanje odgovarajućih dokumenta koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija podizvođača ili kćerke kompanije i na poslove koje obavljaju u skladu s Prilogom IV.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 27. Zahtjev za prijavljivanje</p> <p>1. Tijelo za ocjenjivanje usklađenosti podnosi zahtjev za prijavljivanje tijelu koje sprovodi prijavljivanje u državi članici u kojoj ima poslovni prostor.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)	
<p>2. Zahtjevu za prijavljivanje prilaže se opis aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti, jednog ili više modula za ocjenjivanje usklađenosti i jednog ili više EU sredstava za ishranu bilja za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno te potvrda o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje usklađenosti ispunjava zahtjeve iz člana 24.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)	
<p style="text-align: center;">Član 28. Postupak prijavljivanja</p> <p>1. Tijela koja sprovode prijavljivanje mogu prijaviti isključivo tijela za ocjenjivanje usklađenosti koja ispunjavaju zahtjeve iz člana 24.</p> <p>2. Ona prijavljuju tijela Komisiji i drugim državama članicama upotrebom alata za eelektronsko prijavljivanje koji razvija i kojim upravlja Komisija.</p> <p>3. Prijavljivanje obuhvata sve pojedinosti o aktivnostima ocjenjivanja usklađenosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje modulima i dotičnome</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 7 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)	

<p>sredstvu za ishranu bilja ili proizvodima EU-a te potvrdu o akreditaciji na koju se upućuje u članu 27. stavu 2.</p> <p>4. Dotično tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela samo ako Komisija ili druge države članice ne podnesu prigovor u roku od dvije sedmice od prijavljivanja.</p> <p>Samo se takvo tijelo smatra prijavljenim tijelom za potrebe ove Regulative.</p> <p>5. Tijela koja provode prijavljivanje obavještavaju Komisiju i druge države članice o svim naknadnim bitnim promjenama u prijavljivanju.</p>				
<p>Član 29.</p> <p>Identifikacioni brojevi i spiskovi prijavljenih tijela</p> <p>1. Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacioni broj. Dodjeljuje mu samo jedan broj čak i kada je tijelo prijavljeno u skladu sa različitim aktima Unije.</p> <p>2. Komisija javno objavljuje spisak tijela prijavljenih u skladu sa ovom Regulativom, uključujući identifikacione brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena. Komisija obezbjeđuje redovno ažuriranje tog spiska.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 30.</p> <p>Promjene u vezi s prijavljivanjem</p> <p>1. Ako tijelo koje sprovodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve iz člana 24. ili svoje Obaveze, tijelo koje sprovodi prijavljivanje prema potrebi ograničava, suspenduje ili povlači prijavu, zavisno od stepena neispunjavanja navedenih zahtjeva ili obaveza. O tome bez odlaganja obavještava Komisiju i druge države članice.</p> <p>2. U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave, ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa radom,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 10 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)</p>	

<p>država članica koja sprovodi prijavljivanje preduzima odgovarajuće mjere kako bi obezbijedila da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja sprovode prijavljivanje i tijelima za nadzor nad tržištem.</p>				
<p>Član 31. Preispitivanje stručnosti prijavljenih tijela</p> <p>1. Komisija istražuje sve slučajeve kada sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovo redovno ispunjavanje preuzetih zahtjeva i obaveza.</p> <p>2. Država članica koja sprovodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na zahtjev sve informacije koje se odnose na osnov za prijavljivanje ili održavanje stručnosti datog prijavljenog tijela.</p> <p>3. Komisija osigurava da se sa svim osjetljivim informacijama prikupljenim tokom istrage postupka kao da su povjerljive.</p> <p>4. Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne ispunjava ili više ne ispunjava zahtjeve za prijavljivanje, donosi izvršni akt kojim od države članice koja sprovodi prijavljivanje zahtjeva da preduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno. Taj izvršni akt se donosi u skladu sa savetodavnim postupkom iz člana 45. stav 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 32. Operativne obaveze prijavljenih tijela</p> <p>1. Prijavljena tijela provode ocjenjivanje usklađenosti u skladu s postupcima ocjenjivanja usklađenosti iz Priloga IV.</p> <p>2. Ocjenjivanja usklađenosti sprovode se srazmjerno tako da se izbjegne nepotrebno opterećivanje privrednih subjekata. Prijavljena tijela obavljaju svoje aktivnosti vodeći računa o veličini</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 12 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)</p>	

<p>preduzeća, sektoru u kojem djeluje, njegovoj strukturi, stepenu složenosti tehnologije dotičnog proizvoda te masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog postupka.</p> <p>Pri tome ipak poštuju stepen strogoće i nivo zaštite potreban za usklađenost EU sredstva za ishranu bilja sa ovom Regulativom.</p> <p>3. Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve iz priloga I, II ili III ili odgovarajuće usklađene norme, zajedničke specifikacije iz člana 14. ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtjeva da preduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izdaje potvrdu ili odluku o odobrenju.</p> <p>4. Ako tokom praćenja usklađenosti nakon izdavanja potvrde ili odluke o odobrenju utvrdi da EU sredstvo za ishranu bilja više nije usklađeno, prijavljeno tijelo zahtijeva od proizvođača da preduzme odgovarajuće korektivne mjere te po potrebi suspenduje ili povlači potvrdu ili odluku o odobrenju.</p> <p>5. Ako korektivne mjere nisu preduzete ili nemaju željeni efekat, prijavljeno tijelo po potrebi ograničava, suspenduje ili povlači potvrdu ili odluku o odobrenju.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 33.</p> <p style="text-align: center;">Žalba na odluke prijavljenih tijela</p> <p>Države članice osiguravaju postojanje žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 24 Statuta Akreditacionog tijela Crne Gore (jul 2017.godine)</p> <p>Tijelo za akreditaciju je razvilo i primjenjuje sljedeći interni akt: PR.08 – Procedura za rješavanje pritužbi i žalbi.</p>	

			<p>Ovaj dokument se primjenjuje u slučaju podnošenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pritužbe u vezi sa aktivnostima Tijela za akreditaciju Crne Gore, -pritužbe u vezi sa aktivnostima tijela za ocjenjivanje usklađenosti koje je akreditovalo Tijelo za akreditaciju Crne Gore, -žalbe tijela za ocjenjivanje usklađenosti protiv nepovoljnih odluka Tijela za akreditaciju Crne Gore u vezi sa njegovim akreditacionim statusom. 	
<p>Član 34. Obaveze prijavljenih tijela u pogledu obavještanja</p> <p>1. Prijavljena tijela obavještavaju tijelo koje sprovodi prijavljivanje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde ili odluke o odobrenju; (b) svim okolnostima koje utiču na područje primjene ili uslove za prijavljivanje; (c) svim zahtjevima za dostavu informacija koje su primila od tijela za nadzor nad tržištem u vezi s aktivnostima ocjenjivanja usklađenosti; (d) na zahtjev, aktivnostima ocjenjivanja usklađenosti sprovedenima u okviru njihove prijave i svim drugim sprovedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima. 	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 13 Pravilnika o načinu prijavljivanja imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ("SL CG", br. 27/13)	

<p>2. Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovom Regulativom koja sprovode slične aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti te obuhvataju ista EU sredstva za ishranu bilja pružaju relevantne informacije o pitanjima u vezi s negativnim, a na zahtjev i pozitivnim rezultatima ocjenjivanja usklađenosti.</p>				
<p>Član 35. Razmjena iskustava Komisija organizuje razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 36. Koordinacija prijavljenih tijela Komisija obezbjeđuje odgovarajuću koordinaciju i saradnju tijela prijavljenih na osnovu ove Regulative kao i njihovo pravilno sprovođenje u obliku sektorske grupe prijavljenih tijela. Prijavljena tijela direktno ili preko imenovanih predstavnika učestvuju u radu te grupe..</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE V. NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA EU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA KOJA ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I POSTUPAK ZAŠTITE U UNIJI Član 37. Nadzor nad tržištem Unije i kontrola EU sredstava za ishranu bilja koja ulaze na tržište Unije Na đubriva EU primenjuju se članci od 16. do 29. Regulative (EZ) br. 765/2008.</p>	<p>Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja Član 43 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Uprava preko fitosanitarnih inspektora, u skladu sa posebnim zakonom koji uređuje nadzor nad tržištem i usaglašenost proizvoda.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 38. Postupanje na nacionalnom nivou sa EU sredstvima za ishranu bilja koja predstavljaju rizik 1. Ako tijela za nadzor nad tržištem neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da neko EU sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik za zdravlje</p>	<p>Postupanje u slučaju utvrđene neusaglašenosti Član 46 (1) Ako fitosanitarna inspekcija ima dovoljno razloga da sumnja da sredstvo za ishranu bilja predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja, bilja i životnu sredinu, izvršiće provjeru ispunjava li</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

ljudi, životinja ili biljaka te za bezbjednost ili životnu sredinu, evaluiraju ispunjava li dotična EU sredstva za ishranu bilja sve relevantne zahtjeve iz ove Regulative. Relevantni ekonomski subjekti prema potrebi u tu svrhu sarađuju sa tijelima za nadzor nad tržištem.

Ako tijela za nadzor nad tržištem tokom postupka evaluacije iz prvog podstava utvrde da EU sredstvo za ishranu bilja nije usklađeno sa zahtjevima iz ove Regulative, od relevantnog ekonomskog subjekta bez odlaganja traže da preduzme sve odgovarajuće korektivne mjere, u razumnom roku koji odrede tijela za nadzor nad tržištem i srazmjerno prirodni rizika, kako bi EU sredstvo za ishranu bilja uskladio sa tim zahtjevima, povukao sa tržišta ili ga opozvao.

Tijela za nadzor nad tržištem o tome na odgovarajući način obavještavaju relevantno prijavljeno tijelo.

Na mjere navedene u drugom podstavu ovog člana primjenjuje se Član 21. Regulative (EZ) br. 765/2008.

2. Ako smatraju da neusklađenost nije ograničena samo na njihovo državno područje, tijela za nadzor nad tržištem obavještavaju Komisiju i druge države članice o rezultatima evaluacije i mjerama koje zahtijevaju od ekonomskog subjekta.

3. Ekonomski subjekt obezbjeđuje sprovođenje svih odgovarajućih korektivnih mjera u pogledu svih dotičnih EU sredstava za ishranu bilja koje je taj ekonomski subjekt stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4. Ako relevantni ekonomski subjekt ne preduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavu 1. drugom podstavu, tijela za nadzor nad tržištem preduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje tog EU sredstva za ishranu bilja na raspolaganje na svojem

sredstvo za ishranu bilja sve propisane zahtjeve u skladu sa ovim zakonom, a ekonomski operateri dužni su da sarađuju sa fitosanitarnom inspekcijom.

(2) Ako fitosanitarna inspekcija tokom postupka iz stava 1 ovog člana utvrdi da sredstvo za ishranu bilja nije usklađeno sa odredbama ovog zakona, od relevantnog ekonomskog operatera će bez odlaganja narediti preduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera, uz određivanje razumnog roka za otklanjanje nepravilnosti koji je srazmjern prirodni rizika, kako bi se sredstvo za ishranu bilja uskladio sa propisanim zahtjevima, povukao sa tržišta ili opozvalo.

(3) Ako fitosanitarna inspekcija sumnja da neusklađenost nije ograničena samo na područje Crne Gore, o tome obavještava upravu koja vrši notifikaciju drugim državama i obavještava ih o rezultatima provjera i mjerama koje su zahtijevane od ekonomskih operatera.

(4) Ekonomski operater obezbjeđuje sprovođenje odgovarajućih korektivnih mjera za sredstvo za ishranu bilja koje je isporučio na tržište Crne Gore.

(5) Ako relevantni ekonomski operater ne preduzme naređene odgovarajuće korektivne mjere u roku iz stava 2 ovog člana, fitosanitarna inspekcija preduzima privremene mjere zabrane ili ograničenja isporuke na tržište sredstva za ishranu bilja u Crnoj Gori, odnosno povlačenje ili opoziv sredstva za ishranu bilja sa tržišta.

(6) Fitosanitarna inspekcija o mjerama bez odlaganja obavještava upravu radi notifikacije i obavještavanja drugih država.

(7) Informacije o neusklađenosti i mjerama iz stava 5 ovog člana obuhvataju sve dostupne pojedinosti, naročito informacije nužne za identifikaciju neusklađenog sredstva za ishranu bilja, njegovo

<p>nacionalnom tržištu, odnosno povukla EU sredstvo za ishranu bilja sa tržišta ili ga opozvala.</p> <p>Tijela za nadzor nad tržištem o tim mjerama bez odlaganja obavještavaju Komisiju i druge države članice.</p> <p>5. Informacije iz stava 4. drugog podstava obuhvataju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke nužne za identifikaciju neusklađenog EU sredstva za ishranu bilja, njegovo porijeklo, vrstu navodne neusklađenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje preduzetih nacionalnih mjera te argumente relevantnoga ekonomskog subjekta. Tijela za nadzor nad tržištem posebno navode je li neusklađenost posljedica bilo kojeg od sljedećih uzroka:</p> <p>(a) EU sredstvo za ishranu bilja ne ispunjava zahtjeve iz priloga I., II. ili III.;</p> <p>(b) nedostaci u usklađenim normama iz člana 13.;</p> <p>(c) nedostaci u zajedničkim specifikacijama iz člana 14.</p> <p>6. Države članice, osim one koja je započela postupak u skladu sa ovim članom, bez odlaganja obavještavaju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi sa neusklađenošću određenog EU sredstva za ishranu bilja te, u slučaju neslaganja sa donesenom nacionalnom mjerom, o svojim prigovorima.</p> <p>7. Ako u roku od tri mjeseca od dobijanja informacija iz stava 4. drugog podstava ni država članica ni Komisija ne podnesu prigovor na privremenu mjeru koju je preduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom.</p> <p>8. Države članice osiguravaju da se u pogledu određenog EU sredstva za ishranu bilja bez odlaganja preduzimaju odgovarajuće restriktivne mjere kao što</p>	<p>porijeklo, vrstu neusklađenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje preduzetih mjera, kao i argumente relevantnoga ekonomskog operatera.</p> <p>(8) U informacijama iz stava 7 ovog člana fitosanitarna inspekcija naročito navodi razloge neusklađenost posljedica, a naročito da li:</p> <p>sredstvo za ishranu bilja ne ispunjava propisane zahtjeve -u skladu sa ovim zakonom;</p> <p>-su nedostaci u usklađenim normama;</p> <p>-su nedostaci u zajedničkim specifikacijama.</p>			
---	---	--	--	--

<p>je povlačenje tog EU sredstva za ishranu bilja sa tržišta</p> <p>9. Obavezama tijela za nadzor nad tržištem iz ovog člana ne dovodi se u pitanje mogućnost država članica da regulišu sredstva za ishranu bilja koji nisu EU sredstvo za ishranu bilja nakon stavljanja na raspolaganje na tržištu.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 39. Postupak zaštite u Uniji</p> <p>1. U slučaju kada su, po završetku postupka iz člana 38. st. 3. i 4., uložene žalbe protiv mjera koje je preduzela država članica, odnosno u slučaju kada Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa pravom Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje sa državama članicama i relevantnim ekonomskim subjektom ili subjektima te evaluira nacionalnu mjeru. Na osnovu rezultata te evaluacije Komisija donosi implementacioni akt u obliku odluke o tome je li nacionalna mjera opravdana. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, prema toj odluci sve države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se neusklađeno EU sredstvo za ishranu bilja povuče sa njihova tržišta te o tome obavještavaju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, prema toj odluci dotična država članica povlači tu mjeru. Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te je odmah dostavlja njima i relevantnom ekonomskom subjektu ili subjektima.</p> <p>2. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se neusklađenost EU sredstva za ishranu bilja pripisuje nedostacima u usklađenim normama iz člana 38. stava 5. tačke (b) ove Regulative, Komisija primjenjuje postupak iz člana 11. Regulative (EU) br. 1025/2012.</p>	<p style="text-align: center;">Usklađena sredstva za ishranu bilja koja predstavljaju rizik Član 47</p> <p>(1) Ako fitosanitarna inspekcija nakon procedure u skladu sa članom 46 st. 4 i 5 ovog zakona utvrdi da sredstvo za ishranu bilja, i ako je u skladu sa ovim zakonom, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja, bilja i životnu sredinu, od relevantnog ekonomskog operatera bez odlaganja zahtijeva da, u određenom razumnom roku i srazmjerno prirodni rizika, preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi obezbijedilo da sredstvo za ishranu bilja nakon isporuke na tržište više ne predstavlja rizik, ili da povuče to sredstvo za ishranu bilja sa tržišta ili opozove.</p> <p>(2) Ekonomski operater dužan je da obezbijedi odnosno da preduzme sve korektivne mjere za sredstvo za ishranu bilja koje je isporučio na tržište Crne Gore.</p> <p>(3) Fitosanitarna inspekcija o tome odmah obavještava upravu koja notifikuje odnosno obavještava drugu državu, a obavještenje uključuje sve dostupne pojedinosti, a naročito informacije potrebne za identifikaciju sredstva za ishranu bilja, porijeklo i lanac snabdijevanja, vrstu rizika, kao i vrstu i trajanje preduzetih mjera.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>3. Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se neusklađenost EU sredstvo za ishranu bilja pripisuje nedostacima u zajedničkim specifikacijama iz člana 38. stava 5. tačke (c), Komisija bez odgađanja donosi implementacione akte o izmjeni ili stavljanju van snage dotičnih zajedničkih specifikacija. Ti se implementacioni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 45. stava 3.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 40. Usklađeno EU sredstvo za ishranu bilja koji predstavljaju rizik</p> <p>1. Ako država članica nakon evaluacije u skladu s članom 38. stavom 1. utvrdi da EU sredstvo za ishranu bilja, iako je u skladu sa ovom Regulativom, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za bezbjednost ili životnu sredinu, od relevantnoga ekonomskog subjekta bez odlaganja zahtijeva da, u razumnom roku koji odredi tijelo za nadzor nad tržištem i razmjerno prirodi rizika, preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da dotični EU sredstvo za ishranu bilja nakon stavljanja na raspolaganje na tržištu više ne predstavlja rizik, da povuče to EU sredstvo za ishranu bilja sa tržišta ili opozove.</p> <p>2. Ekonomski subjekt osigurava preduzimanje korektivnih mjera u pogledu svih EU sredstvo za ishranu bilja koje je stavio na raspolaganje na tržištu diljem Unije.</p> <p>3. Država članica o tome odmah obavještava Komisiju i druge države članice. Ta obavijest uključuje sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke potrebne za identifikaciju određenog EU sredstva za ishranu bilja, porijeklo i lanac snadbijevanja tog EU sredstva za ishranu bilja, vrstu rizika te vrstu i trajanje preduzetih nacionalnih mjera.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 17 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23 i 84/24) i Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti</p>	

<p>4. Komisija se bez odlaganja savjetuje sa državama članicama i relevantnim ekonomskim subjektom ili subjektima te evaluira preduzete nacionalne mjere. Na osnovu rezultata te evaluacije Komisija donosi implementacioni akt u obliku odluke o opravdanosti nacionalne mjere i prema potrebi nalaže odgovarajuće mjere.</p> <p>Ti se implementacioni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 45. stava 3.</p> <p>U propisno opravdanim i slučajevima utemeljenima na krajnjoj hitnosti koji su povezani sa zaštitom zdravlja ljudi, životinja ili biljaka te bezbjednosti ili životnu sredinu Komisija donosi implementacione akte koji se odmah primjenjuju u skladu sa postupkom iz člana 45. stava 4.</p> <p>5. Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te je odmah dostavlja njima i relevantnom ekonomskom subjektu ili subjektima.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 41. Formalna neusklađenost</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje Član 38., država članica od relevantnoga ekonomskog subjekta zahtijeva da ukloni neusklađenost ako u pogledu EU sredstva za ishranu bilja utvrdi jedan od sljedećih slučajeva:</p> <p>(a) oznaka CE stavljena je tako da se krši Član 30. Regulative (EZ) br. 765/2008 ili Član 18. ove Regulative;</p> <p>(b) identifikacijski broj prijavljenog tijela stavljen je tako da se krši Član 18. ili nije stavljen u slučaju kad se to zahtijeva članom 18.;</p> <p>(c) EU izjava o usklađenosti nije sastavljena ili nije ispravno sastavljena;</p> <p>(d) tehnička dokumentacija nedostupna je ili nepotpuna;</p> <p>(e) informacije iz člana 6. stava 6. ili člana 8. stava 3. nedostaju, netačne su ili nepotpune;</p>	<p style="text-align: center;">Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja Formalna neusklađenost Član 48</p> <p>(1) Fitosanitarna inspekcija će relevantnom ekonomskom operateru narediti otklanjanje formalne neusklađenost ako u pogledu sredstva za ishranu utvrdi da:</p> <p>je oznaka stavljena suprotno odredbama posebnog propisa koji uređuje nadzor tržišta i ocjenu usaglašenost;</p> <p>je identifikacioni broj prijavljenog tijela naveden suprotno odredbama ovog zakona;</p> <p>izjava o usklađenosti nije sastavljena ili nije ispravna;</p> <p>je tehnička dokumentacija nedostupna je ili nepotpuna;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 19 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu (SL CG, br. 33/14, 43/18, i 84/24)</p>	

<p>(f) nisu ispunjeni drugi administrativni zahtjevi iz člana 6. ili člana 8.</p> <p>2. Ako se neusklađenost iz stava 1. nastavi, dotična država članica preduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila da to EU sredstvo za ishranu bilja bude stavljeno na raspolaganje na tržištu ili osigurava njegov opoziv ili povlačenje sa tržišta.</p> <p>Obvezama država članica u tom pogledu ne dovodi se u pitanje njihova mogućnost da regulišu sredstva za ishranu bilja koji nisu EU sredstvo za ishranu bilja nakon stavljanja na raspolaganje na tržištu.</p>	<p>informacije iz člana 11 stav 1 tačka 5 ili člana 13 stav 4 tačka 1 ovog zakona nedostaju, netačne su ili nepotpune;</p> <p>nijesu ispunjeni drugi administrativni zahtjevi iz čl. 11 ili 13 ovog zakona.</p> <p>(2) Ako se neusklađenost iz stava 1 ovog člana nastavi, fitosanitarna inspekcija naređuje sve odgovarajuće mjere ograničenja ili zabrane da to sredstvo za ishranu bilja ne bude isporučen na tržište ili ga opoziva ili povlači sa tržišta.</p>			
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE VI.</p> <p style="text-align: center;">DELEGIRANJE OVLAŠĆENJA I POSTUPAK ODBORA</p> <p style="text-align: center;">Član 42.</p> <p style="text-align: center;">Izmjene priloga</p> <p>1. Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 44. kojima se mijenja Prilog I., uz izuzetak definicija i graničnih vrijednosti za kadmijum ili drugih elemenata povezanih sa područjem primjene, kategorija funkcija proizvoda, i kojima se mijenjaju prilozi II., III. i IV. radi prilagođavanja tih priloga tehničkom napretku i olakšavanja pristupa unutarnjem tržištu i slobodnog kretanja EU sredstava za ishranu bilja:</p> <p>(a) koji imaju potencijal postati predmet značajnog trgovanja na unutrašnjem tržištu i</p> <p>(b) za koje postoje naučni dokazi da:</p> <p>i. ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, za bezbjednost ili životnu sredinu te</p> <p>ii. da se njima obezbjeđuje poljoprivredna efikasnost.</p> <p>Pri donošenju delegiranih akata kojima se uvode nove granične vrijednosti kontaminenata u Prilogu I. u skladu sa stavom 1. Komisija uzima u obzir naučne savjete Evropske agencije za bezbjednost hrane,</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

Evropske agencije za hemikalije ili Zajedničkog istraživačkog centra, prema potrebi.

Kada Komisija donosi delegirane akte kako bi dodala ili preispitala kategorije sastavnih materijala radi uključivanja materijala koji se mogu smatrati recikliranim otpadom ili nusproizvodima u smislu Direktive 2008/98/EZ, tim delegiranim aktima takvi materijali izričito se isključuju iz kategorija sastavnih materijala 1. i 11. iz Priloga II. ovoj Regulativi.

Pri donošenju delegiranih akata iz ovog stava Komisija prednost daje naročito nusproizvodima životinjskog porijekla, nusproizvodima u smislu Direktive 2008/98/EZ i recikliranom otpadu, naročito iz poljoprivrednog sektora i poljoprivredno-prehrambene industrije kao i materijalima i proizvodima već zakonito stavljenima na tržište u jednoj ili više država članica.

2. Bez nepotrebnog odlaganja nakon 15. jula 2019. Komisija procjenjuje struvit, biougljen i proizvode od pepela. Ako se na osnovu te procjene zaključi da su kriteriji iz stava 1. tačke (b) ispunjeni, Komisija donosi delegirane akte na osnovu stava 1. kako bi se ti materijali uključili u Prilog II.

3. Komisija može donijeti delegirane akte na osnovu stava 1. kojima se mijenja Prilog II. u ovoj Regulativi samo da bi u kategorije sastavnih materijala uključila materijale koji nakon postupka recikliranja prestaju biti otpad ako se pravilima o recikliranju iz tog Priloga, donesenima najkasnije do uključivanja, obezbjeđuje da materijali ispunjavaju uslove utvrđene u članu 6. Direktive 2008/98/EZ.

4. Komisija može donijeti delegirane akte na osnovu stava 1. kojim se mijenja Prilog II. samo da bi dodala nove mikroorganizme ili sojeve mikroorganizama ili dodatne metode prerade u kategoriju sastavnih

materijala za te organizme nakon što utvrdi koji sojevi dodatnog mikroorganizma ispunjavaju kriterijume iz stava 1. tačke (b) na osnovu sljedećih podataka:

(a) naziva mikroorganizma;

(b) taksonomske klasifikacije mikroorganizma: rod, vrsta, soj i metoda javne nabavke;

(c) naučne literature o bezbjednoj proizvodnji, čuvanju i upotrebi mikroorganizma;

(d) taksonomskog odnosa sa vrstama mikroorganizama koji ispunjavaju zahtjeve za priznatu pretpostavku o bezbjednosti koju je uspostavila Evropska agencija za bezbjednost hrane;

(e) informacija o proizvodnom procesu, uključujući, ako je to relevantno, metode prerade poput sušenja raspršivanjem, sušenja u fluidiziranom sloju, statičnog sušenja, centrifugiranja, deaktivacije toplotom, filtriranja i mljevenja;

(f) informacija o identitetu i nivoima ostataka međuprodukata, toksina ili mikrobnih metabolita iz sastavnog materijala; i

(g) prirodne prisutnosti, opstanka i mobilnosti u životnu sredinu.

5. Komisija može donijeti delegirane akte na osnovu stava 1. kojima se mijenja Prilog II. u ovoj Regulativi samo da bi se u kategorije sastavnih materijala dodali dobijeni proizvodi u smislu Regulative (EZ) br. 1069/2009 ako je krajnja tačka proizvodnog lanca utvrđena u skladu sa članom 5. stavom 2. te Regulative.

Komisija procjenjuje te dobijene proizvode u odnosu na relevantne aspekte koji nisu uzeti u obzir u svrhu utvrđivanja krajnje tačke u proizvodnom lancu u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1069/2009. Ako se u toj procjeni zaključi da su kriterijumi iz ovog člana stava 1. tačke (b) ispunjeni, Komisija donosi

delegirane akte na osnovu ovog člana stava 1. kako bi se ti materijali bez nepotrebnog odlaganja uključili u 10. kategoriju sastavnih materijala u dijelu II. Priloga II. ove Regulative kad god se utvrdi takva krajnja tačka.

6. Do 16. jula 2024. Komisija je dužna procijeniti kriterijume biorazgradivosti za polimere iz tačke 2. 10. kategorije sastavnih materijala u dijelu II. Priloga II. i metode testiranja za provjeru usklađenosti sa tim kriterijumima te, ako je to primjereno, donosi delegirane akte na osnovu stava 1. kojima se utvrđuju ti kriterijumi.

Tim se kriterijima obezbjeđuje:

(a) da se polimer može fizički i biološki razgraditi u prirodnim uslovima zemljišta i vodenoj životnoj sredini u cijeloj Uniji tako da se na kraju razgradi samo na ugljen dioksid, biomasu i vodu.

(b) da se najmanje 90 % organskog ugljenika polimera pretvara u ugljen dioksid u maksimalnom period od 48 mjeseci nakon isteka navedenog perioda funkcionalnosti EU sredstva za ishranu bilja kako je istaknuto na oznaci i u odnosu na odgovarajući standard u ispitivanju biorazgradivosti; i

(c) da upotreba polimera ne uzrokuje nagomilavanje plastike u životnoj sredini.

7. U roku od 16. Jula 2022. Komisija donosi delegirane akte u skladu s članom 44. radi dopunjavanja tačke 3. 11. kategorije sastavnih materijala u Dijelu II. Priloga II. ove Regulative utvrđivanjem kriterijuma o efikasnosti u poljoprivredi i bezbjednosti za upotrebu nusproizvoda u smislu Direktive 2008/98/EZ za EU sredstvo za ishranu bilja. Ti kriterijumi odražavaju sadašnje prakse proizvodnje proizvoda, tehnološki razvoj i najnovije naučne dokaze.

<p>8. Komisija je ujedno ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s članom 44. radi izmjene Priloga I., uz izuzetak graničnih vrijednosti za kadmijum, i priloga II., III. i IV. s obzirom na nove naučne dokaze. Komisija izvršava ta ovlašćenja kada se, na osnovu procjene rizika, izmjena pokaže nužnom kako bi se osiguralo da ni jedno EU sredstvo za ishranu bilja koji ispunjava zahtjeve iz ove Regulative pod normalnim uslovima upotrebe ne predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za bezbjednost ili životnu sredinu.</p>				
<p>Član 43. Zasebni delegirani akti za zasebne kategorije sastavnih materijala Pri izvršavanju svojih ovlašćenja za donošenje delegiranih akata na osnovu člana 42. Komisija donosi zaseban delegirani akt za svaku kategoriju sastavnih materijala iz Priloga II. Ti delegirani akti uključuju sve izmjene priloga I., III. i IV. koje su potrebne kao posljedica izmjene Priloga II.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 44. Izvršavanje delegiranja ovlašćenja 1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenim u ovom članu. 2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 42. dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina počevši od 15. jula 2019. Komisija izrađuje izvještaj o delegiranju ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od pet godina. Delegiranje ovlašćenja prećutno se produžava za period jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>3. Evropski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlaštenja iz člana 42. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi efekte sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu sa načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. aprila 2016.</p> <p>5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno saopštava Evropskom parlamentu i Savjetu.</p> <p>6. Delegirani akt donesen na osnovu člana 42. stupa na snagu samo ako ni Evropski parlament ni Savjet u roku od tri mjeseca od saopštenja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produžava za tri mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.</p>				
<p>Član 45. Postupak odbora</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>1. Komisiji pomaže Odbor za sredstva za ishranu bilja. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011.</p> <p>2. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se Član 4. Regulative (EU) br. 182/2011.</p> <p>3. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se Član 5. Regulative (EU) br. 182/2011.</p>				

<p>4. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se Član 8. Regulative (EU) br. 182/2011 u vezi sa njenim članom 5.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE VII. IZMJENE Član 46.</p> <p style="text-align: center;">Izmjene Regulative (EZ) br. 1069/2009</p> <p>Regulativa (EZ) br. 1069/2009 mijenja se kako slijedi:</p> <p>1. u članu 5. st. 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:</p> <p>„2. Za dobijene proizvode iz Člana 32., 35. i 36. koji više ne predstavljaju značajni rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja moguće je utvrditi krajnju tačku u proizvodnom lancu nakon koje se na njih više ne primjenjuju zahtjevi ove Regulative. Te je dobijene proizvode moguće naknadno staviti na tržište bez ograničenja iz ove Regulative te oni više ne podliježu službenoj kontroli u skladu s ovom Regulativom. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 51.a kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem krajnje tačke u proizvodnom lancu nakon koje se na dobijene proizvode iz ovog stava više ne primjenjuju zahtjevi ove Regulative.</p> <p>3. U slučaju rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja, na dobijene proizvode iz Člana 32., 33. i 36. ove Regulative primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i> čl. 53. i 54. Regulative (EZ) br. 178/2002 u pogledu hitnih zdravstvenih mjera.</p> <p>4. U roku od šest mjeseci nakon 15. jula 2019. Komisija pokreće prvu procjenu dobijenih proizvoda iz člana 32. koji se već uveliko upotrebljavaju u Uniji kao organska sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

zemljišta. Tom se procjenom obuhvaćaju barem sljedeći proizvodi: mesno brašno, koštano brašno, mesno-koštano brašno, životinjska krv, hidrolizirane bjelančevine 3. kategorije materijala, prerađeno stajsko đubrivo, kompost, ostaci biogasa iz digestije, brašno od perja, glicerol i ostali proizvodi od materijala 2. ili 3. kategorije dobijeni proizvodnjom biodizela i goriva iz obnovljivih izvora, kao i hrana za kućne ljubimce i žvakalice za pse koji su odbijeni iz komercijalnih razloga ili zbog tehničkih nedostataka, kože, papci i rogovi, guano šišmiša i ptica, vuna i dlaka, perje i paperje te svinjske čekinje. Ako se u procjeni zaključi da ti dobijeni proizvodi više ne predstavljaju znatan rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja, Komisija bez odlaganja određuje krajnju tačku u proizvodnom lancu na osnovu stava 2. ovog člana te ni u kojem slučaju kasnije od šest mjeseci nakon dovršetka procjene.”;

2.

umeće se sljedeći Član:

„Član 51.a

Izvršavanje delegiranja ovlašćenja

1.

Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu sa uslovima utvrđenima ovim članom.

2.

Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 5. stava 2. dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina od 15. jula 2019. Komisija izrađuje izvještaj o delegiranju ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od pet godina. Delegiranje ovlašćenja prćutno se produžava za period jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda.

<p>3. Evropski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlaštenja iz člana 5. stava 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlaštenja koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi efekte sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu sa načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (*1).</p> <p>5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno dostavlja Evropskom parlamentu i Savjetu.</p> <p>6. Delegirani akt donesen na osnovu člana 5. stava 2. stupa na snagu samo ako ni Evropski parlament ni Savjet u roku od dva mjeseca od dostavljanja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produžava za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 47.</p> <p style="text-align: center;">Izmjene Regulative (EZ) br. 1107/2009</p> <p>Regulativa (EZ) br. 1107/2009 mijenja se kako slijedi:</p> <p>1. u članu 2. stavu 1. tačka (b) zamjenjuje se sljedećim: „(b)</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Materija je regulisana Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja "Službeni list CG", br. <u>51/2008</u>, <u>40/2011</u> - drugi zakon i <u>18/2014</u></p>	

<p>djelovanje na životne procese bilja, poput supstanci koje djeluju na rast, na drugačiji način od hraniva i biljnih biostimulansa;”;</p> <p>2. u članu 3. dodaje se sljedeća točka: „34. „biljni biostimulans” znači proizvod koji pospješuje procese ishrane bilja neovisno o sadržaju hraniva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke ili rizosfere biljke: (a) efikasnost iskorištavanja hraniva; (b) otpornosti na abiotički stres; (c) kvalitativnih svojstava; (d) dostupnosti hraniva zarobljenih u zemljištu ili rizosferi.”;</p> <p>(3) u članu 80. dodaje se sljedeći stav: „8. Za proizvod za koji je izdato odobrenje u skladu sa članom 32. stavom 1. na osnovu zahtjeva podnesenog prije 15. jula 2019. i koji nakon tog datuma biva obuhvaćen definicijom iz člana 3. tačke 34. ova Regulatorna nastavlja se primjenjivati tokom perioda navedenog u odobrenju.”.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE</p> <p style="text-align: center;">Član 48. Sankcije</p> <p>Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Regulative i preduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihovog</p>	<p style="text-align: center;">VIII. KAZNENE ODREDBE</p> <p style="text-align: center;">Član 49</p> <p>(1) Novčanom kaznom od 700 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: 1) proizvede ili stavi na tržištesredstvo za ishranu bilja koje nije klasifikovano kao sredstvo za ishranu bilja određene kategorije (tipa) (član 5);</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>sprovedenja. Predviđene sankcije moraju biti efikasne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice bez odlaganja obavještavaju Komisiju o tim pravilima i tim mjerama te je bez odlaganja obavještavaju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utiču.</p>	<p>2) proizvodi sredstva za ishranu bilja, a ne ispunjava propisane uslove za njihovu proizvodnju (čl. 19 i 20);</p> <p>3) stavi na tržište ili isporučuje na tržište sredstva za ishranu bilja koja ne ispunjavaju propisane uslove, nijesu označena na propisani način i pravilnom upotrebom ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja, bilja i životne sredine (član 21 stav 2);</p> <p>4) stavi na tržište ili isporučuje na tržište sredstva za ishranu bilja koja proizvodi ili uvozi u Crnu Goru, a prije stavljanja na tržište nijesu bila upisana u Registar ili su brisana iz Registra (član 24 stav 1);</p> <p>5) uvozi i upotrebljava uzorke sredstava za ishranu bilja u cilju naučnih istraživanja i ispitivanja bez odobrenja Uprave (član 26 stav 1);</p> <p>6) koristi sredstva za ishranu bilja suprotno načelima dobre poljoprivredne prakse (član 28 stav 1);</p> <p>7) stavi na tržište sredstva za ishranu bilja za koja nije pribavljeno odobrenje Uprave prije stavljanja na tržište (član 29 stav 1 i član 35 stav 1);</p> <p>8) obavlja isporuku na tržište, a ne ispunjava propisane uslove (čl. 30 i 31);</p> <p>9) obavlja isporuku na tržište na veliko sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera (član 31 stav 1);</p> <p>10) obavlja isporuku na tržište na malo sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera na malo (član 32 stav 1);</p> <p>11) obavlja isporuku na tržište sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju, osim amonijum nitratnih đubriva sa visokom koncentracijom azota, bez odobrenja Uprave (član 33);</p> <p>12) uvozi sredstva za ishranu bilja, a ne ispunjava propisane uslove (član 34);</p>			
--	---	--	--	--

13) prije prvog stavljanja na tržište u Crnoj Gori uvoznik ne pribavi odobrenje za stavljanje na tržište sredstava za ishranu bilja od Uprave (član 35);
14) uvozi sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja nijesu upisana u registar i nijesu za potrebe iz člana 15 stav 1 tačka 2 (član 36 stav 1);
(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 3.000 eura.
(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8.000 eura.
(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, pored novčane kazne, privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu i preduzetniku, može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju od jednog do šest mjeseci.

Član 50

(1) Novčanom kaznom od 600 eura do 22.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
1) proizvođač amonijum-nitratnih đubriva visoke koncentracije azota ne vodi knjigu evidencije stavljanja na tržište ovih đubriva (član 8);
2) proizvođač amonijum-nitratnih đubriva sa visokim sadržajem azota, prije stavljanja na tržište, ne obezbijedi dokaz o izvršenom ispitivanju otpornosti na detonaciju (član 9 stav 1);
3) proizvođač ne izvrši kontrolu proizvodnje svake šarže sredstva za ishranu bilja radi provjere karakteristika, prije stavljanja na tržište, i ne vodi knjigu evidencije o kontroli te proizvodnje i Uprave ne dostavi informacije o proizvodnji sredstava za ishranu bilja svakih šest mjeseci (član 19 st. 7, 8 i 9);
4) sredstva za ishranu bilja nijesu deklarirana (etiketirana) na propisani način (član 22 stav 1);

	<p>5) deklaracija (etiketa) ne prati sredstva za ishranu bilja koja su isporučena na tržište u (rinfuzi) rasutom stanju (član 22 stav 7);</p> <p>6) ambalaža, odnosno plomba nije tako napravljena da prilikom otvaranja na njoj nastanu vidljive, nepopravljive promjene (član 22 stav 6);</p> <p>7) isporuči na tržište đubriva za koja proizvođač nije obezbijedio uputstvo za upotrebu, skladištenje i opasnostima prilikom primjene i skladištenja (član 22 stav 11);</p> <p>8) sredstva za ishranu bilja iz člana 25 stav 1 tačka 4 stavi ili isporuči na tržište u ambalaži na kojoj nije odštampana (utisnuta) oznaka "Proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji" i ne ispunjava uslove navedene u proizvođačkoj specifikaciji i bez odobrenja Uprave (član 25 st. 2 i 4);</p> <p>9) ne dostavlja informacije iz člana 27 stav 2 ovog zakona;</p> <p>10) uništava sredstva za ishranu bilja i sirovina suprotno propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine (član 28 st. 5 i 6);</p> <p>11) sredstva za ishranu bilja kojima je prestalo da važi odobrenje za stavljanje na tržište, a neutrošenim količinama nije istekao rok upotrebe označen na deklaraciji, isporučuje na tržište duže od šest mjeseci od dana isteka odobrenja (član 30 stav 5);</p> <p>12) skladišti sredstva za ishranu bilja u skladištima koja ne ispunjavaju propisane uslove (član 31 stav 1, član 32 stav 1).</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 2.500 eura.</p>			
--	--	--	--	--

	(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 7.000 eura.			
<p>Član 49. Izvještaj</p> <p>Do 16. jula 2026. Komisija Evropskom parlamentu i Savjetu podnosi izvještaj u kojem ocjenjuje primjenu ove Regulative i njezin ukupni učinak na postizanje njezinih ciljeva, uključujući učinak na mala i srednja preduzeća. To izvještaj sadrži:</p> <p>(a) ocjenu funkcioniranja unutrašnjeg tržišta sredstava za ishranu bilja, uključujući efikasnost u ocjenjivanju usklađenosti i nadzoru nad tržištem te analizu učinaka neobveznog usklađivanja na proizvodnju, tržišni udio i trgovinske tokove EU sredstava za ishranu bilja i sredstvo za ishranu bilja stavljenih na tržište u skladu sa nacionalnim pravilima;</p> <p>(b) preispitivanje graničnih vrijednosti za udio kadmijuma u fosfatnim sredstvima za ishranu bilja u cilju procjene izvodljivosti smanjenja tih graničnih vrijednosti na niži primjereni nivo na osnovu dostupnih tehnoloških i naučnih dokaza o izloženosti kadmijumu i nagomilavanju u životnu sredinu, uzimajući u obzir životnu sredinu faktore, osobito u kontekstu uslova zemljišta i klimatskih uslova, zdravstvene faktore te socioekonomske faktore, uključujući bezbjednost snadbijevanja;</p> <p>(c) ocjenu primjene ograničenja u pogledu nivoa kontaminanata utvrđenih u Prilogu I. i sve nove relevantne naučne informacije u pogledu toksičnosti i kancerogenosti kontaminanata koje budu dostupne, uključujući rizike od onečišćenja uranijumom u sredstvima za ishranu bilja.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Izveštajm se u obzir uzimaju tehnološki napredak i inovacije te postupci standardizacije koji utječu na proizvodnju i upotrebu sredstava za ishranu bilja. Izveštaj se, po potrebi, prilaže zakonodavni predlog.</p>				
<p>Član 50. Preispitivanje biorazgradivosti U roku od 16. jula 2024. Komisija sprovodi preispitivanje kako bi ocijenila mogućnost određivanja kriterija biorazgradivosti malč folija i mogućnost njihova uključivanja u 9. kategoriju sastavnih materijala u dijelu II. Priloga II.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 51. Stavljanje van snage Regulative (EZ) br. 2003/2003 Regulativa (EZ) br. 2003/2003 stavlja se van snage sa efektom od 16. jula 2022. Upućivanja na Uredbu stavljenju van snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 52. Prelazne odredbe Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu proizvoda koji su stavljeni na tržište kao sredstva za ishranu bilja oznakom „EZ sredstvo za ishranu bilja” u skladu sa Regulativom (EZ) br. 2003/2003 prije 16. jula 2022. Međutim, poglavlje V. ove Regulative primjenjuje se mutatis mutandis na takve proizvode.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 53. Stupanje na snagu i primjena Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije. Primjenjuje se od 16. jula 2022. Međutim: (a) Član 4. stav 3. te čl. 14., 42., 43., 44., 45., 46. i 47. primjenjuju se od 15. jula 2019.; i (b)</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Čl. od 20. do 36. primjenjuju se od 16. aprila 2020. Ova je Regulativa u cijelosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.</p>				
<p>PRILOG I. Kategorije funkcija proizvoda (PFC-a) EU sredstava za ishranu bilja DIO I. NAZIVI PFC-a</p>	<p>Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5</p> <p>(4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na klasifikaciju u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) sredstava za ishranu bilja</p>	<p>II kvartal 2026</p>
<p>DIO II. ZAHTJEVI POVEZANI S PFC-ovima</p>	<p>Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5</p> <p>(4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na klasifikaciju u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) sredstava za ishranu bilja</p>	<p>II kvartal 2026</p>
<p>PRILOG II. Kategorije sastavnih materijala (CMC-ovi)</p>	<p>Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5</p> <p>(4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na kategoriju ili kategorije</p>	<p>II kvartal 2026</p>

	<p>kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p>		komponentnih materijala	
<p>DIO I. NAZIVI CMC-OVA</p>	<p>Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5</p> <p>(4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na kategoriju ili kategorije komponentnih materijala	II kvartal 2026
<p>DIO II. ZAHTJEVI POVEZANI S CMC-ovima</p>	<p>Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5</p> <p>(4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na kategoriju ili kategorije komponentnih materijala	II kvartal 2026
<p>PRILOG III. Zahtjevi za označavanje</p>	<p>Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog	II kvartal 2026

	(4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).		pravilnika koji se odnosi na označavanje sredstava za ishranu bilja	
DIO I. OPŠTI ZAHTJEVI ZA OZNAČAVANJE	Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5 (4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na označavanje sredstava za ishranu bilja	II kvartal 2026
DIO II. POSEBNI ZAHTJEVI ZA OZNAČIVANJE PROIZVODA	Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5 (4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na označavanje sredstava za ishranu bilja	II kvartal 2026

	nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).			
DIO III. PRAVILA O DOPUŠTENOM ODSUPANJU	Uslovi za sredstva za ishranu bilja Član 5 (4) Uslove, postupak i dokumentaciju za klasifikaciju (razvrstavanje) u funkcionalne kategorije (tipove), zahtjevi koji se odnose na razvrstavanje u odgovarajuće funkcionalne kategorije (tipove) đubriva, uslove vezane na kategoriju materijala od kojih se sastoje (sirovina) i način označavanja sredstava za ishranu bilja po funkcionalnim kategorijama (tipovima) iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika koji se odnosi na označavanje sredstava za ishranu bilja	II kvartal 2026
PRILOG IV. Postupci ocjenjivanja usklađenosti	Notifikacija tijela ovlaštenih za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti Član 18 (4) Procedure za ocjenu usklađenosti propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika o postupcima za ocjenjivanje usaglašenosti	II kvartal 2026
DIO I. PRIMJENJIVOST POSTUPAKA OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI	Notifikacija tijela ovlaštenih za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti Član 18 (4) Procedure za ocjenu usklađenosti propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika o postupcima za ocjenjivanje usaglašenosti	II kvartal 2026
DIO II. OPIS POSTUPAKA OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI	Notifikacija tijela ovlaštenih za obavljanje poslova ocjenjivanja usklađenosti Član 18 (4) Procedure za ocjenu usklađenosti propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem novog pravilnika o postupcima za ocjenjivanje usaglašenosti	II kvartal 2026
PRILOG V. EU izjava o usklađenosti (br. XXX) (38)	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 19 zakona o tehničkim zahtjevima za	

			proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("SL CG", br. 53/11, 33/14, 03/23, i 84/24)	
--	--	--	--	--